

KOBAMELO YA LETSATS'I LE LETSATS'I
LEFOKO LA GAGO LA SEPOROFETO LETSATS'I LE LETSATS'I

KGATISO

1

Firikgong – Tlhakole - Mopitlo

25



Dikgang **tsedi** Molemo

LETSATS'I LE LETSATS'I

MAHALA

GA E REKISIWE
THAPELO ENA E SE E
LEFSHOE KE BALEKANE BA
RONA KAHOO E KA AJOA
MAHALA.

JAAKA METSI A TSIDIDI MO MOTHONG YO O NYORILWENG, MAFOKO AA MOLEMO A A TSWANG LEFATSHENG LELE KGAKALA A NTSE FELA JALO (DIANE 25:25)


Uebert @ BeBe
ANGEL



UEBERT LE BEBE ANGEL

Ka Lehumo le anameng la maitemogelo a go neela ka botlalo nako yotlhe ya bone mo boreding Uebert le BeBe Angel ba itshupile e le mantswe aa tsepameng mo go aroganeng Dikgang tse di Molemo tsa tshegofatso ya Modimo (Euangelion) le go tsewedisetša pele bodiredi jwa boporofeti mo lefatsheng lotlhe. E re ka e le bakwadi ba dibuka tse di rekwang thata tse di nang tiro-kgolo ya tlhotlheletso jaaka Spiritual Warfare, Prayer Banks, Supernatural Power of The Believer, Grace Driven Life, le The GoodNews Daily Devotional, ba na le seabe se se lemosegang mo dibukeng tsa Sekeresete.

Ba itsege ka ponelopele ya bone, itshimolodiso, le boeteledipele jo bo matlhagathaga, Uebert le Bebe Angel ke dibui tsa tlhathlwa kgolo tsa diphuthogo tse di tsoimwang ke ba le bantsi. Jaaka bo pulamadibogo le basimolodisi lefatsheng lotlhe ba Kereke ya The GoodNews Church (Spirit Embassy) ebile ele badiri mo direding jwa Boporofeti, ba amile di dikadike ts matshelo a batho go menagane go dikologa lefatsheng, ba tlhotlhelediwa ke boineelo jwa bone jo bo sa reketleng jwa go anamisa tshenolo ya GoodNews le maatla a a fetolang a tshegofatso ya Modimo (Euangelion).



KA GA KOBAMELO KA DIKGANG TSE DI MOLEMO TSATSI LE LETSATS

GoodNews Daily ke buka ya kobamelo ya Dikgang tse di Molemo Tsatsi le Letsatsi e e leng letlotlo le le tselwang kwa godimodimo mo sekereseteng le le kwadilweng ka matsetseleko go naya monono wa semowa tsatsi le letsatsi mo ngwageng. E neela temogo e e tseeneletseng, ditshenolo tse di nonfileng, le di ipolelo tsa seporofeto tsa letsatsi le letsatsi tse di lebananeng le go kaela babadi go ya kwa botshelong jo bo ikaegileng ka Keresete, jo modi wa jone e lengdithuto tse di fetolang le tshenolo ya Moporofeti Uebert Angel. Buka eno e e gatisiwang gane mo ngwageng, e lemotshega thata ka go bo e aname mo lefatsheng lotlhe, e bile e teng mahala ka dipuo di le dintsi go fenyha mathata a dipuo tse di farologaneng le go rurifatsa gore molaetsa wa yone o o fetolang matshelo a batho o fitlhelela botlhe lefatsheng ka bophara.



Laboraro, Firikgong 1

BOIKGOMOSO BO TLA PELE GA GO WA

1 Petere 5:5 (KJV)

Ka tsela e e tshwanang, lona ba ba babotlana, ineeleng mo taolong ya ba ba bagolwane. Ee, lona lotlhe lo nne mo taolong yo mongwe go yo mongwe, mme lo apare boikokobetso, gonne Modimo o ganana le ba ba ikgogomosang, mme o naya ba ba ikokobeditseng tshegofatso.

Le mororo seele se se reng 'boikgogomoso bo tla pele ga go wa' se itsege thata mo go Sekereseteng le mo ditshabeng tse e seng tsa bodumedi ka go tshwana, se umakiwa mo dibukeng, mo dipuisong le mo dilong tse dingwe tse di ratiwang ke batho, tshimologo ya sone le bokao jwa sone di theilwe gotlhelele mo melawaneng ya tsamaiso ya Baebele! Baebele e re bolelela gore fa o batla go bonagatsa masego a Modimo mo botshelong jwa gago, o tshwanetse go tlhomamisa gore ga o ikgogomose!

Batho ba le bantsi gompiano ba fekeediwa ke boikgogomoso ka ntlha ya go bo ba sa itse gore tota boikgogomoso ke eng. Fa o na le boikgogomoso, o dumela thata mo bokgoning jwa gago ka bowena o sa lemoge tshegofatso ya Modimo e e berekang mo botshelong jwa gago! Temana e e fa godimo e re bontsha gore go pharologano gore Modimo o ganetsa ba ba ikgogomosang, o naya ba ba ikokobeditseng tshegofatso. Fa re tsena mo ngwageng o mosh, Keetane e kgolo e e tshwanetsweng go kgaolwa ke keetane ya boikgogomoso. O se ka wa bo letla go kgoreletsa bopaki jwa gago mo ngwageng ono. Ikapese ka boikokobetso mme o bone ngwaga wa gago o senoga mme o tla boa o na le bopaki jaaka mokgaodi wa keetane!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Mo ngwageng ono o mosh, boikokobetso bo tla nthusa go tsoga! GA KE KITLA KE LETLELELA BOIKGOGOMOSO GO LAILA BOTSHELO JWA ME! Keetane nngwe le nngwe e e diretsweng go kgoreletsa 2025 wa me, e KGAOTSWE ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 16:18

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Genesis 1-3

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Firikgong 2

LAOLA MOSO WA GAGO

Jobe 38:12-13 (MSG)

Mme a o kile wa laela moso, "Tsoga!" Wa raya Mahube wa re, "Theogela o bereke!" Ka jalo, a o ka kgona go tsaya Lefatshe jaaka kobo mme o ntshe batho ba ba bosula mo go lone jaaka dikgabo?

Ao a itse gore o ka kgona go laola se o se dirang mo mosong? Bakeresete ba le bantsi ba ka araba potso eno ka go re 'Nnyaa!' Le mororo Lefoko le bontsha botlhokwa jwa go laola malatsi a gago ka makgetlho a le mmalwa mo Bibeleng, batho ba le bantsi ba santse ba tshela matshelo a bone ka bofofu ba sa lemoge maatla ao Modimo o ba tsentseng mo go one. E re ka o le ngwana wa Modimo, o go neile maatla a go bopa isagwe ya gago le e leng pele ga o ka e simolola. Le fa go ntse jalo, maatla ano a gago a ka se dirisiwe ka botlalo fa e le gore go na le gore o laole se o se dirang mo mosong, o dira gore go lekola melaetsa mo founong ya gago e nne selo sa botlhokwa fa o tsoga!

Go tloga gompieno go ya pele, dira gore bokgoni jono jo o bo filweng ke Modimo e nne selo sa botlhokwa mo thulaganyong ya gago ya mo mosong. Fa o laola botshelo jwa gago, ga o rulaganye fela bokamoso iwa gago, mme gape o kgaola dikeetane le go kgoreletsa maano a mmaba pele ga a nna le tshono ya go go thusa kana go go gobatsa!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke a go laela wena moso gore lo rulaganye dikgato tsa letsatsi le le atlegileng gompieno. Ke porofeta gore letsatsi la me le tla nna la go kgaola-dikeetane mo dikarolong tsoitlhe tsa botshelo jwa me. Ke katlego e e netefaditsweng tota ka 2025. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 5:3

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSİ A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 4-7

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Firikgong 3

MMABA KA MANGOENG A A OBEGILENG

Bafilipi 2:10-11 (KJV)

Gore mangole otlhe a khubame ka leina la ga Jesu, e bong a dilo tse di kwa legodimong, le a dilo tse di mo lefatsheng, le a dilo tse di kafa tlase ga lefatshe; le gore loleme longwe le longwe lo ipolele fa Jesu Keresete e le Morena, kgalaetsong ya Modimo Rara.

Baebele e re bolelela gore maemo otlhe a o ka lebanang le one mo botshelong jwa gago, e ka tswa e le dilo tse di kwa Legodimong, mo lefatsheng kana kafa tlase ga lefatshe leno, di tshwanetse go ikobela leina la Morena Jesu Keresete. Le fa go ntse jalo, Bakeresete ba le bantsi ba ka umaka makgetlho a le mmalwa a mo go one ba ileng ba dirisa leina la ga Jesu, mme maemo a bone a sa fetoga kana a ile a nna maswe le go feta! Lebaka la seno le motlhofo. Mo thanolong ya yone ya ntlhantlha, 'leina' le ranolwa e le anoma, le le rayang botho kana botho. Batho ba le bantsi ba bitsa leina la Modimo mme lefa go ntse jalo matshelo a bone ga a bontshe poifomodimo ka tsela epe.

Leina la Morena Jesu Keresete ga se lefoko la sephiri le o le dirisang go kgaola dikeetane fela mme ke sengwe se se tlhokang gore botshelo jwa gago e nne seipone sa maatla a o lekang go a dirisa. Jaaka ngwana wa Modimo, tlhomamisa gore o itlwaelanya le botho jwa ga Keresete mme o tla bona mmaba a go ikobela mo botshelong jwa gago!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Botshelo jwa me bo supa gore ke na le Modimo yo o tshelang. Gompieno, ke bitsa leina la Morena ka botho jwa Gagwe, mme dikeetane tsotlhe tse di tlhokang go kgaolwa di tla kgaolwa gompieno! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baroma 14:11

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 8:1-11:9

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Firikgong 4

GA SE PHOSO YA MODIMO

Jeremia 1:5 (KJV)

“E rile ke ise ke go bope mo sebopeelong, ka go itse; ya re o ise o tsalwe mo sebolong sa ga mmago, ka go itshepisa, ka go tlotsa ka go dira moporofeti wa merafe”.

Ga o phoso ya Modimo! Batho ba le bantsi ba tshela matshelo a bone a letsatsi le letsatsi ba lekalekana tlhwatlhwa ya bone le diemo tse ba tsaletsweng mo go tsone mo lefatsheng kana tikologo e ba godisitsweng mo go yone. Lefa go ntse jalo, Lefoko la Modimo le re bontsha gore tota le pele ga o bopiwa, Go ne go ntse go beilwe tlhwatlhwa mo botshelong jwa gago. Mo temaneng e e fa godimo, re bona Modimo a bua le Jeremia, a mo senolela gore tota le pele a bopiwa mo sebopeelong, Modimo o ne a mo tlhomile go nna moporofeti wa ditshaba! Ka tsela e e tshwanang, Modimo o bontsha ka Lefoko la Gagwe gore o tsaya botshelo jwa gago bo le bothokwa le pele ga o tsalwa tota.

Jaaka ngwana wa Modimo, ke wena o tshwanetseng go lemoga le go tsamaya ka tsela e Modimo a setseng a e tsentse mo botshelong jwa gago! O yo o kgaolang dikeetane, maatla a a ka se kang a emisiwa! Nna pelokgale ka ntlha ya mpho ya Modimo e e mo go wena, mme o tla bona masego a Modimo jaaka o ise o ko o a bone gope mo ngwageng ono!

IPOLELO YA SEPOROFETO

GA KE PHOSO! Modimo o ntrile ke na le tlhwathwagolo jaaka mpho e e haphagileng. Ga ke boife sepe. Modimo o a tshela mo go nna, mme ke tla dirisa se go ntsholegela molemo gompiono, ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 139:14

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: Genesis 11:10-14:13

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Firikgong 5

MO NEELE FELA MALATSI A LE MARARO

Luke 22:53-54 (KJV)

Ke ne ke na le lona ka malatsi otlhe mo Tempeleng, ga lo a ka lwa otlolola matsogo a lona kгатlhanong le nna; mme ke nako ya lona le ya thata ya lefifi". Foo ba mo tshwara, ba tsamaya ba mo isa kwa ntlong ya moperesiti yo mogolo. Mme Petere a ba sala morago a le kgakajana.

Temana e e fa godimo e bua ka go okiwa ga ga Jesu Keresete le go tshwarwa ga Gagwe morago ga moo. Mo nakong eno, go senolwa boammaaruri jwa semowa! Morena Jesu a re, "Eo ke motlha oa lona, le thata ea lefifi". A ga go gakgamatse go bo Morena Jesu a ne a kgona go lemoga ntlha e mmaba a neng a akanya gore o fentse? Ba ne ba sa itse gore le fa go le gonnye, gore ba diragaditse seabe sa bone ka botlalo mo thulaganyong selegodimo ya Modimo. Mo malatsing a le mararo fela, yo o tsositsweng, yo o galaleditsweng Morwa Modimo o ne a bewa mo pontsheng gore batho botlhe ba mmone, go akarediwa le ba ba neng ba loga maano a go mmolaya!

Ka dinako tse dingwe mo botshelong jwa gago, o ka iphitlhela o le mo diemong tse mo go tsone go lebegang ekete mmaba o fentse. Le fa go ntse jalo, nako eo le maatlha a lefifi ke karolo ya leano le legolo la go go tlhatlosa maemo! Tshepha Modimo mme o bone fa A sutisa botshelo jwa gago gotlhelele gore bo nne botoka! Nna le boikanyo mo Modimong yo o neng a lebagana le loso a bo a le fenya. O tla bona dikeetane dikgaoga jaaka go ise go direge mo ngwageng ono!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Fela jaaka kgabo ya molelo wa magala a a kgotleditsweng, ke golela kwa godimodimo thata mo ngwageng ono. Lenaneo lepe le mmaba a ikaeletseng go kgoreletsa bokamoso jwa me lone, le didimaditswe gompieno! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 30:11-12

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 14:14-18:8

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Firikgong 6

GA GO NA TSHOGANETSO

Pesalema 91:11-12 (MSG)

O laetse baengele ba gagwe gore ba go disa gongwe le gongwe kwa o yang teng. Fa o ka kgopiwa, ba tla go tshegetsa; tiro ya bone ke go go thibela go wa.

Fa ke ka go bolelela gore botshelo jo Modimo a neng a ikaeletse gore o bo tshela ke botshelo jo mo go jone go se nang tlhaselo epe ya mmaba e e ka go tshoganetsang? Jaaka Mokeresete, ga o ka ke wa tlhoka go bona letlhakore lepe la ditlhaselo tsa ga Diabolo. Modimo o neetse baengele ba Gagwe maikarabelo a go go tlhokomela, se se rayang gore ba bereka go feta nako e e beilweng go tlhomamisa gore o sireleditswe ka nako le nako gore o se ka wa gobala!

Jaaka ngwana wa Modimo yo o tshelang, le ka nako epe o se ka wa letla dilo tse di tshwanang le poifo kana tlhobaelo go senya malatsi a gago ka gone Modimo o beile pele mabaka pabalesego ya gago mabapi le sengwe le sengwe se se amanang le botshelo jwa gago. Fa o tshela ka poifo, o nyatsa tshireletsego e o e neilweng ke Modimo e o nang le yone mo go Keresete mme o naya diabolo sebaka sa go go dirisa. Re mo ngwageng o o porofetikweng. Dikeetane ga di na boikgethelo fa e se go wa ka taelo ya gago. Tswelela o tsamaya mo nnteng ya gore o direla Modimo yo o nnang a le malala a laotswe go gaisa thulaganyo ya tshireletso ya maemo a a kwa godimo!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga ke ka ke ka nna le letlhakore le ke sa le boneng, mme poifo le tlhobaelo ga di kitla di tshwenya botshelo jwa me. Modimo o na le baengele ba ba mperekang go feta nako e e beilweng 24/7. Ke direla Modimo yo o nnang a le malala a laotswe ka metlha! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 3:3

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: Genesis 18:9-21:21

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Firikgong 7

DIKALA MO TSHIMONG YA MOFINE

Johane 15:5 (KJV)

Ke nna setlhare sa mofine, lona lo dikala. Yo o nnang mo go nna, le nna mo go ene, o ungwa maungo a mantsi; gone kwa ntle ga me ga lo ka ke lwa dira sepe.

Jaaka ngwana wa Modimo, o kala e e golagantsweng le Mofine o o itekanetseng! Mo dithutong ka ga dimela (patlisiso ka ka dimela le tikologo ya tsona), mofine o naya dikala tsa one metsi le dikotla, go rurifatsa gore di atlega. Ka tsela e e tshwanang, jaaka dikala tsa Mofine wa bosakhutleng, Jesu Keresete, O tlamela bana ba Gagwe ka metsi a a tshelang le go fodisa mebele ya rona! Ga o kake wa letla bolwetsi kana petso epe go tlasela mmele wa gago fa o itse gore o wa Setlhare sa Mofine sa ga mang. Baebele e supa gore o na le botshelo jwa ga Keresete mo go wena; ka jalo, o se ka wa boifa se mmaba a ka lehang go se go dira.

Mo Baebeleng, moaposetola Paulo o boeletsa mafoko a lokwalo lwa gompieno: "ke kgona dilō tsothe ka Keresete yo o nnonotshang". O ne a lemoga gore, jaaka kala, o na le bokgoni jotlhe ja go dira sengwe le sengwe ka ntsha ya mabaka a aneilweng ke Modimo. Lemoga ditshono le maatla tse di sa lekanyediwang ka go lemoga gore o lomagantswe le mang

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke kala mo Setlhareng sa Modimo sa Mofine sa bosakhutleng; motswedi wa nonofo ya me o tswa mo go Ene. Ga ke na go tshwenyega gompieno ka kgwetlho epe e e ka tlang. Ke golagantswe thata le Mofine wa konokono, Jesu Keresete!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 4:13

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 21:22-24:27

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Firikgong 8

TSOTLHE GO ISA KGALALETSO

1 Bakorinta 10:31 (KJV)

Le fa lo ja, lefa lo nwa, lefa e ka bo e le eng se lo se dirang,dirang tsotlhe go isa kgalaletso go Modimo.

Lemororo temana eno e itsege thata mo Bakereseteng lefatshe ka bophara, bontsi bo palelwa ke go e dirisa! temana e, lemororo lo lebega lo le motlhofo, o tshotse molaetsa o o maatla ebile o le tsepameng; a eleruri o dirile tshwetso ya go ineela ka botlalo mo kgalalelong ya Gagwe? Go tshelela kgalalelo ya Modimo ga se fela go reetsa dithulaganyo tsa kereke, kana le go nna teng kwa ditirelong tsa kereke Sontaga mongwe le mongwe, mme ke go ithophela go ikobela puso ya ga Keresete mo karolong nngwe le nngwe ya botshelo jwa gago!

Dikai di le mmalwa mo Baebeleng di supa gore le fa e le eng fela se o sa se neeleng Modimo, diabololo o tla leka go se dirisa go senya isago ya gago! Itlwaetse go akaretse Modimo mo dilong tse o di kgatlhegelang, mo lenyalong, mo kgwebong, mo go sengwe le sengwe fela se se go amang. Ka go dira jalo, o nna le bokgoni jwa go kgaola dikeetane tsa mefuta yotlhe mme ga o naye mmaba lebaka lepe la go go laola kana go go tlhasela.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Gompieno ke tlhopho go neela botshelo jwa me jotlhe mo Modimong. Sengwe le sengwe se ke se dirang go tloga jaanong go ya pele, e tla nna sa kgalalelo ya Gagwe fela. Fa ke itsise Modimo ka dithulaganyo tsa me, ke tlhomamisa atlega ya me.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 16:3

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 24:28-26:35

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Firikgong 9

REETSA PELO YA GAGO

Jeremia 17:9 (KJV)

Pelo e boferefere go gaisa sengwe le sengwe, e bosula thata: e mang yo o ka e itseng?

Le mororo diele tse di tshwanang le gore reetsa pelo ya gago kana latela pelo ya gago di ratiwa thata, go ka nna ga go gaggamatsa go itse gore ga di tswa mo Baebeleng, ebile ga di go thuse go tsamaya le Keresete! Mafoko a a ntseng jalo a gatelelwa ka ditsela tsa selefatshe tse di jaaka dibuka, dipina, kana dithamalakane gore ka tsone go fokodiwe maatla a Modimo o a tsentseng mo go wena. Temana e e fa godimo e supa gore go feta sengwe le sengwe se ke nnete, e seng dingwe tsa tsone, e seng bontsi jwa tsone, mme go gaisa dilo tsotlhe, pelo e boferefere.

Jaaka ngwana wa Modimo, ga o ka ke wa letla pelo ya gago gore e laole ditshwetso tse o di dirang mo botshelong kana tsela e o itshwarang ka yone fa o le mo mathateng. Pelo e bosula thata, mme fa o e reetsa, o ka nna wa ineela mo leanong la mmaba o sa ikaelela. Go na le moo, letla Mowa wa Modimo o o mo go wena o go kaele gore o kgone go lebagana le diemo tse di sa iketlang tsa botshelo. Ithute go latela Morena le Lefoko la Gagwe fela mme o tshele botshelo jo bo sa laolweng ke maikutlo kana hegelwa ga pelo!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke gana tsietso mme ke tlhopha go kaelwa fela ke Mowa wa Modimo o o mo ga me. Thaba nngwe le nngwe e e ka nkgoreletsang gompieno e tla nyelediwa ke maatla a ga Jesu. Ke tsamaya ka kaelo ya selegodimo, ke thubaganya sekgoreletsengwe le sengwe le leano la mmaba. Phenyio ke ya me ka leina le le maatla la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 32:8

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 27-29

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Firikgong 10

GO BOGISIWA MME O SA ITUMELELWE

Bagalatia 1:10 (NIV)

A jaanong ke batla go kgatlha batho kana Modimo? Kgotsa a ke leka go itumedisa batho? Fa ke ne ke sa ntse ke kgatlha batho, ke ka bo ke se motlhanka wa ga Keresete.

Gompieno, batho ba le bantsi ba tshwakgotswe ke go itumedisa ba bangwe gore ba tume kana ba ratiwe. Lefa go ntse jalo, mo metlheng ya bogologolo, bontsi jwa baaposetola, baperofeti, le batho ba ba mo Baebeleng ba ba neng ba tlotliwa mo go Sekeresete ba ne ba bogisiwa botlhoko ka go dumela Modimo ga bone! Le fa gone go itsege thata go se maswe, dira gore go itsege ga gago e nne ka ntlha ya tlhotlheletso e o nnileng le yone mo Setlhopheng sa ga Keresete.

Moaposetola Paulo o ne a kwala dibuka di le mmalwa tsa kgolagano e Ntsha fa a ne a tshwerwe kwa Roma. Jeremia o ne a nna a tlhaselwa le go tlohiwa ka ntlha ya di porofeto jwa gagwe, tota le ke batho ba ba neng ba atamalane thata le ene. Johane o ne a kwala buka ya Tshenolo a le botshwarweng kwa setlhaketlhakeng sa Patamose. Le fa bagaka bano ba Baebele ba ile ba lebagana le mathata, tlhotlheletso ya bone gogile diketekete tsa dingwaga! Go tsamaya ga gago le Modimo ga se kgaisano ya go tuma; ke tshono ya go ama di dikadike tsa batho ba ba latlhegileng ka boamaruri. Kgaola dikeetane tse di sa ka keng mo setshabeng sa gaeno, kwa tironng kgotsa kwa sekolong. Tlhopha gompieno go direla Jesu Keresete sengwe se se farologaneng!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke ikaeletse go kgaola dikeetane le go fetola matshelo. Ditshaba di bona mpho ya Modimo mo go nna, mme ke motho yo o itsegeng kwa legodimong. Ka tshogofatso ya Gagwe ke fenyathata mme ke gogela ba le bantsi ko polokong. Ke bolela phenyo le tlhotlheletso ya Bogosi jwa Gagwe, ka leina la ga Jesu. Amene!

TSWELEDISA GO ITHUTA

1 Bathesalonika 2:4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 30:1-31:42

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Firikgong 11

BOAMMARURI FELA ESENG SEPE

Johane 17:17 (NIV)

Ba itshepise mo boammaaruring; lefoko la gago ke boammaaruri.

Ga go na temana epe mo Baebeleng e e le kang go supa gore Modimo o teng ka gone seno ke boammaaruri! Fa e le gore ga o dumele, ke wena o tshwanetseng go supa gore ga o dumele kagoreng. Fa go tla mo kgannyeng ya go tsamaya mo Modimong kana mo ditsele tsa Gagwe, o a ithuta ga o lekeletse boammaaruri; o a bo dirisa! Fa o tsena mo lefelong la go ikatisa, ga o leke go bona gore a go itshidila mmele ka go tsholetsa ditshipi go tla go thusa go nonotsha mesifa ya gago. O tsena o itse gore go tla nna jalo! Ga o kitla o tthatlhoba ditshipi ka go lekangwa ga tsone; go na le moo, o tla dirisa se o se ithutileng ka ditshipi tse di lekantsweng.

Mafoko a a jaaka, “Fa e le gore Modimo ke Modimo, o tshwanetse go mphodisa”, kana “Ke a rapela gore tle ke bone gore a Modimo o tla dira jalo” a setse a tlwaelegile thata mo Kerekeng. Fa o lemoga gore Lefoko la Modimo ke boammaaruri fela, dipelaelo di a fela! Tlhopho go tsamaya mo boammaaruring jono gompieno, mme o tla bona dikeetane tse dikgolo tse o neng o ntse o leka go di roba di wa jaaka botoro e e segilweng ka thipa e e fisang!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Lefoko la Modimo ke boammaaruri jo bo feletseng! Ka Lefoko leno le le sa fetogeng, ke laela gore dikeetane dingwe le dingwe go kgaoga gone JAANONG ka leina la ga Jesu! Kgololesego mo dikgoleng tsotlhe ke ya me; Go elela pholo mo mmeleng w me. Ga go na sebetsa sepe se se thudilweng ka ga me se se tlaa atlegang; le leleme lengwe le lengwe le le emang kgatlanong le nna mo ntatofatsa, ke tlaa lo sekisa. Ke tsamaya mo tshagofatsong ya selegodimo, masego a mantsi le dikgagamatso tsa di phunyeletso. Ke tla neela bopaki kwa bokhutlong jwa letsatsi, ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Johane 14:6

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 31:43-34:31

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Firikgong 12

GO SIRELE TSA BASUPI BA MODIMO

Genesis 12:3 (KJV)

Ke tlaa segofatsa ba ba go segofatsang, ke hutsa ba ba go hutsang; mme merafe yotlhe ya lefatshe e tlaa segofala mo go wena”.

Mo tsamaisong ya bosiamisi jwa bosenyi le ya go diragatsa molao, go na le thulaganyo e e bidiwang Tshireletso ya Basupi! Tshireletso ya Basupi, kana WITSEC kwa Amerika, e sireletsa basupi ba ba mo kotsing. Mo thulaganyong eno, o fiwa sepupo sa gore o mang se sha, se se dirang gore o se ka wa lemogiwa ke mmaba; seno se kgothaletsa basupi go neela bosupi ba sa boife ope go ipusolosetsa kgotsa go ba utlwise bothoko.

Jaaka ngwana wa Modimo, o mosupi wa kgalalelo ya Gagwe! Fa o ne o neela botshelo jwa gago mo go Ene, o ne wa nna motho yo moshana, mme tebo ya mmaba e ne ya tswa mo go wena. Jaaka mosupi wa kgalalelo ya Modimo, ba ba neng ba lwa le Aberahame ba ne ba lebagana le kotlhaio ya selegodimo, mme ba ba neng ba mo segofatsa ba ne ba segofadiwa. Ka tsela e e tshwanang, puso ya Legodimo e go beile leitlho ka dinako tsotlhe 24/7. Paka ka phuthologo tshegofatso ya Modimo, o itse gore ga go na ope yo o ka go gobatsang. Kgaola dikeetane TSOTLHE o sena poifo; jaanong diabolo ga a ka ke a go tshwara!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tsene mo thulaganyong ya Modimo ya go tshireletso ya basupi. Ke boifa eng? Botho jwa me jwa bogologolo bo phimotswe, mme matlho a mmaba ga a thole a lebile botshelo jwa me! Gake tshwarege ka gonne Modim o ntshireleleditse. Baengele ba gagwe ba ntikaganyeditse, mme bopelonomi jwa Gagwe bo tsamaya fa pele ga me. Ke bolela ka bopelokgale gore ke tla Baka Modimo, ke itse gore ga go na bosula bope bo bo ka ntiragalelang. Ke tsamaya ka kagiso, ka phenyo, le ka go itshepa mo go sa reketleng. Botshelo jwa me bo relela go tloga jaanong. Halleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baroma 8:31

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 35:1-37:24

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Firikgong 13

LETSATSI LA MAABANE LE FETILE

Isaia 43:18-19 (NIV)

Lebalang dilo tsa pele; lo se ka lwa nna lo akanya ka dilo tsa pele. Bonang, ke dira selo se sesha! Jaanong se a tswela ko ntle? Ke tlaa bula tsela mo sekakeng, le dinoka mo sekakeng.

O ka se kgone go fetola maabane, mme o ka dira sengwe gompieno se se ka fetolang kamoso wa gago! Le fa o sa kgone go fetola diphoso tsa nako e e fetileng, gompieno o ka ipaya mo seemong sa go tlisa ditshono tse disha mo isagong. Modimo o dira sengwe se sesha, mme ke tiro ya gago go tsibogela lentswe la Gagwe! Dumela gore Modimo o na le maikaelelo ka botshelo jwa gago! O ka tswa o ne o le “phoso” ya batsadi, mme ga o phoso ya selegodimo. O ka nna wa bo o ile wa kgaphelwa ko thoko wa bo wa latlha ke batho, mme Modimo ga A ise e bile ga kitla A go latlha. O ne a dirile ditlamelo tse di lekaneng gore o atlege le pele ga o tsholwa.

Ithute go tlogela tse di fetileng mo nakong e e FETILENG! Gana go letla diphoso tsa gago go tshalosa gore o motho wa mofuta mang. O sebopiwa se sesha mo go Keresete; dilo tsa bogologolo di fetile, mme dilo tsotlhe di nnile disha sha. Dikeetane dipe tse o neng o tsamaya mo tikologong ka tsone mo nakong e e fetileng, di kgaole gone jaanong. O mokgaola keetane!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Modimo o dirile sengwe se sesha mo botshelong jwa me! Tsa bogologolo ga di sa tlhole di le teng; Maabane ga a tlhole a le teng. Haleluya! Ke bua diphunyeletso tse di senang tekanyetso le le masego a elelang. 2025, tlisa bokamoso jwa me jo bo atlegileng mo leineng la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Bakorintha 5:17

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 37:25-40:8

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Firikgong 14

MAATLA MO KITSONG

Hosea 4:6 (KJV)

Batho ba me ba a nyelela ka go tlhoka kitso. E re ka o ganne kitso, le nna ke tla go gana gore o se nne moperesiti wa me: Kelemoga fa o lebetse molao wa Modimo wa gago, le nna ke tla lebala bana ba gago.

O ka gakgamadiwa ke go itse gore Mokeresete yo o tlwaelesegileng o kgobotse go le go nye fela ga tsotlhe tse Keresete a di re abetseng mo Lefokong la Gagwe. Lebaka le motlhofo: ba le bantsi ga ba e bale gotlhelele! Karabo ya mathata otlhe a o lebaganeng le one gompieno e fitlhelwa mo Lefokong la Gagwe, mme fa o sa le bale, o tla tswelala pele o lebagana le mathata fela jaaka motho ope fela yo o sa dumeleng. Modimo o re bolelela gore batho ba Gagwe ba a nyelela ka ntsha ya go tlhoka kitso, e seng ka gonne diabololo a na le maatla kana gonne bana ba Gagwe ba leofa, mme nnete ke ka ntsha ya go tlhoka kitso ka boammaaruri jwa semowa.

Ke ngwaga wa Mokgaola Keetane, mme nnete e e tlhoka Lefoko la Modimo gore e fitlhelwe. Gompieno, dira tshwetso ya go bala Lefoko la Modimo letsatsi le letsatsi, o letla maatla a lone a a fetolang gore a fetole botshelo jwa gago ka tlhaka nngwe le nngwe, tumanosi nngwe le nngwe le seele sengwe le sengwe.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke rata Lefoko la Modimo! Katlego ya me mo ngwageng ono e ikaegile ka kitso e e tseneletseng ya Lefoko la Modimo. Ke bua go thaloganya lefafa mo go tseneletseng, bothale, le tshenolo e e tswang mo Lefokong la Modimo mo botshelong jwa me. Ke amogela maatla a a fetang a tlhologo, tumelo e e sa reketleng, le tshhegofatso ee senang tekanyeto. Ke bona ditsholofetso tsa Modimo di diragadiwa, mme ke paka ka tshiamo ya Gagwe le maatla a Gagwe mo botshelong jwa me go tloga jaanong go ya pele! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 4:12

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 40:9-42:28

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Firikgong 15

GA O MOLELEKISA TORO

Bagalatia 2:20 (NIV)

Ke bapotswe le Keresete mme ga ke sa tihole ke tshela, mme Keresete o tshela mo go nna. Botshelo jo ke bo tshelang jaanong mo nameng, ke bo tshela ka tumelo mo go Morwa Modimo, yo o nthatileng a ba a ineela ka ntlha ya me.

Jesu Keresete ga a tla go dira gore ditiro tsa gago di nne nnete! Le fa re mmaka le go mo lebogela go dira gore ditiro tsa batho di diragadiwe letsatsi le letsatsi, seno ke seelo se sekwa tlase sa go tlhaloganya kafa dikwalo di tlhalosang seabe sa Gagwe mo matshelelong a rona ka teng. Modimo ga a tshela go go kgotsofatsa; go na le moo, wena o tshela go mo kgotsofatsa. E re ka o le ngwana wa Modimo, o tshwanetse go lemoga Borena wa gago mo go wena!

Goroga seemo sa gore dikeletso tsotlhe tsa gago di dumalane ka botlalo le thato ya Modimo ka botshelo jwa gago. Paulo o ne a fitlha mo seemong se mo go sone a neng a ka re, "Ga ke tihole ke tshela mme Keresete o tshela mo go nna!" Ka ntlha ya go lemoga boeteledipele jwa ga Keresete mo botshelong jwa gagwe, o ne a ka bolela ka bopelokgale gore Keresete o ne a dira le go diragatsa dikeletso tsa Gagwe ka ene. Ga o motho yo o lelekisang toro; o tshela botshelo jwa go kgotsofatsa Ene yo o go golotseng mo botshwarweng jwa mmaba!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Modimo ke Morena mo karolong nngwe le nngwe ya botshelo jwa me! Dikeletso tsotlhe tsame ke dikeletso tsa Gagwe. Ke lesego go bo ke le moemedi wa Gagwe, ke na le maatlha a go diragatsa thato ya Gagwe. Maikaelelo Gagwe a a nkgothatsa, Moya wa Gagwe o a nkaela, mme lorato lwa gagwe lo a ntshegetsatsa. Ke tshela go mo galaletsatsa mo go sengwe le sengwe se ke se dirang!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bakolosa 3:3-4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Genesis 42:29-45:15

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Firikgong 16

THAPELO E TSHWARA MAATLA

Bafilipi 2:13 (KJV)

Gonne ke Modimo o o berekang mo go lona, go rata le go dira ka ka fa Ene natefelelwang ka one.

Mo Bakereseteng ba le di dikadike go dikologa lefatshe, thapelo e setse e le tlwaelo e e se nang bokao e rapelwa pele ga go robala kana pele go jewa dijo tsa maitseboa. Seno se ka tswa se le kgakala tha thata le se maikaelelo a Modimo a leng sone! Mo Baebeleng, Modimo o bolela gore thapelo e ka rapelwa ka nako nngwe le nngwe ya letsatsi. Go sa kgathalesege gore o ya tirong, o ja dijo tsa motshegare kgotsa o lebeletse segwana sa ditswantsho tsa motshikenyego, ga go na nako e e sa siamang ya go rapela!

Temana ya gompieno e bua ka 'pereko' nngwe e e diragalang mo go wena e e go thusang gore o nne motho yo o gaisang mo Modimong. O se ka wa ithokomolosa maatla ano a a tswang kwa Modimong a a go tilhotlheletsang go rapela. Fa o a ithokomologa, itse gore gape go na le maatla mangwe a a go katosetsang kgakala le thapelo. Diabolo o a itse gore go na le maatla a a fetolang a a agilweng mo go buisaneng le bomodimo; ke gone ka moo a tla dirang sengwe le sengwe go go thibela go dira jalo! Lemoga maatla a thapelo, mme bone dikeetane di wa di swa jaaka dintshi!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Fa ke rapela gone jaanong, dikeetane di a kgaoga ka bongwe ka bongwe, mme baeteledipele ba ditshaba ba a sokologa. Thapelo ya me e maatla, mme sengwe le sengwe se ke se laolang se a diragadiwa! Thato ya Modimo e bonagala mo go nna, mme boitumelo jwa Gagwe diragadiwa mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo jwa me. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Jakobe 5:14-16

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 45:16-48:7

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Firikgong 17

TSHOLOFELO YA BATLHANKA

Isaia 54:16-17 (MSG)

Ke dira mothudi wa tshipi yo o tshubang boubelo jwa gagwe jwa tshipi a bo a dira sebetsa se se diretsweng go bolaya. Gape ke tlhodile mosinyi go senya mme ga go na sebetsa sepe se se ka go gobatsang se se kileng sa dirwa. Motho ope fela yo o go latofatsang yo o go isang kwa kgotlatshekelo o tla tsewa e le moaki. Seno ke se batlhanka ba Modimo ka ba se solofelang.

Mo Lefokong, Modimo o tihalosa ka botlalo se batlhanka ba gagwe ba tshwanetseng go se solofela mo botshelong jono! Le fa go ntse jalo, Bakeresete ba le bantsi ga ba bone dipoelo tse tsothe mo matshelong a bone a letsatsi le letsatsi. Lebaka la seno le motlhofo; ba le bantsi ga ba ise ba bale Lefoko la Gagwe mo go lekaneng gore ba itse boswa jwa bone mo go Keresete! Sengwe le sengwe se Keresete a se go neileng ka nako ya fa o ne o tsalwa sesha se kwadilwe ka papamatso mo Lefokong la Gagwe. Tsenelele thata gompieno mme o tsamaye ka boammaaruri jwa gore O go bopile o le mang.

E re ka o le ngwana wa Modimo, ga go na sebetsa sepe se se ka go gobatsang, mme mongwe le mongwe yo o go latofatsang kwa kgotlatshekelo o tla tsewa e le moaki! Se ke tshwanelo e motlhanka wa Modimo solofetseng. O mokgaola keetane; Gana go solofela tse di twaelesegileng mme o simolole go tshela botshelo jo bo sa twaelesegang mo ngwageng ono!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga go na sebetsa sepe se se ka gobatsang nna kana ba lelapa la me! Ba na ntatofatsang ba tla tsewa e le baaki. Ke thailwe mo Lefokong la Modimo le le ka se kang la ganediwa, mme ka tshireletso ya gagwe ya bomodimo, ga go thaselo epe e e ka mphenyang. Ditsholofetso tsa Modimo ke thebe ya me, boikanyego jwa Gagwe ke phemelo ya me, mme maano otlhe a mmaba a kgoreleditse A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Johane 10:28-30

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Genesis 48:8-50:26; Ekesodo 1

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Firikgong 18

BOTLHOKWA JWA GO KGALEMELWA

Diane 12:1 (NIV)

Ope yo o ratang kgalemo o rata kitso, mme ope yo o tlhoileng kgalemo o seelelele.

Motho yo o nang le matiimona go gaisa botlhe yo o ka kopanang le ene ke motho yo o tlhoileng thuto! Lokwalo lo lo fa godimo lo bolela gore Modimo o kgalemela ba a ba ratang. O mo seemong se se kotsi thata se sa iketlang fa e le gore moruti wa gago, moaposetola, moperofeti, kana ope fela yo o mo tlotlang mo tumelong o tshaba go go kgalemela. Go kgalemelwa go go thusa gore o lebe mathata a botshelo ka tsela ya motho yo o ka tswang a itse go le gontsi ka Lefoko le le amanang le seemo sa gago.

Modimo o tthomile baeteledipele mo maemong a bone ka maikaelelo a a kgethegileng a go go thusa! O se ka wa letla gore boikgogomoso bo go thibele go lemoga diphoso tsa gago kana dilo tse o tlhokang go tokafatsa mo go tsone. Go na le gore o kgopisege, ithute go amogela kgalemlo mme o bone tsela e o tsamayang le Modimo ka yone e tokafala fela thata!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke itumelela go kgalemelwa! Baruti le Baeteledipele ba tlhomiwa mo maemong a bone gore ke solegelwe molemo. Ga ke kitla ke kgopisege fa moeteledipele mongwe a ithaopela go nthusa fa ba akanya gore ke dira phoso. Ke amogela botlhale le kaelo, ke itse gore di dira gore ke gole le go nna le maikarabelo. Ka go kgalemelwa, ke a nonotshiwa, ke a itshekisiwa, e bile ke tsamaelane le thato e e itekanetseng ya Modimo. Ke bolela gore kgalemo nngwe le nngwe e ke e amogelang e nkgogela kwa maemong a a kwa godimo a botswerere le botsalano jo bo tseneletseng le Modimo. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 12:6

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Ekesodo 2:1-5:9

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Firikgong 19

GO IKGOTHATSA GAME

1 Samuele 30:6 (KJV)

Dafide o ne a le mo tlaelolong e kgolo, gonne batho ba ne ba bua ka ga go mo kgobotletsa ka maje, ka gonne mowa wa batho botlhe o ne o utlwile botlhoko, mongwe le mongwe ka ntlha ya bomorwawe le bomorwadie: Mme Dafide a ikgothatsa mo go MORENA Modimo wa gagwe.

Mo Baebeleng, Kgosi Dafide o ne a lebagana le ditlhaselo tse dintsi, tsa semowa le tsa mmele. Mo nakong eno yotlhe, ga a ise a ko a batle go tlhotlhelediwa kana go kgothadiwa ke ope fa e se ke Modimo fela. Go bonala mo dipesalemeng di le mmalwa tsa gagwe gore diemo dingwe tse a neng a lebagane le tsone di ne di lebega a ka dira gore ene le bogosi jwa gagwe bo we. Le fa go ntse jalo, nako le nako o ne a kgothadiwa le go tlhotlhelediwa ke go rata Modimo le go ineela mo go ene.

Jaaka Mokeresete, tsamaya o itse gore se o se tlhokang ke Modimo. Fa o lebagane le dintwa mo botshelong jwa gago, go na le go re, "Ga ke na thuso", nna jaaka Dafide mme o re, "Ga ke boife bosula bope, gonne o na le nna". Fa mmaba a leka go kgoreletsa kagiso ya gago, ema o nonofile o itse fa o le mokgala keetana yo o nang le bokgoni. Ikgothatse mo Modimong gompieno mme o gatele pele!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke itse DNA ya me. Ke wa ga Jehofa Mogodimodimo, mme Mowa wa Gagwe o mo go nna ka bosakhutleng. Ke bona nonofo le bopelokgale mo Moreneng, ke itse gore kgwetlho nngwe le nngwe e ke lebaganang le yone ke tshono ya gore maatla a Gagwe a bonale mo botshelong jwa me. Ke mofenyi, ke na le maatla, e bile ga ke thibelesege, mme letsatsi la me ga le ka la tlhabela bonokopila ka leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 13:1-6

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 5:10-8:15

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Firikgong 20

SE O KA SE DIRANG KE GO KOPA

Johane 14:13-14 (KJV)

Le fa e ka nna eng se lo ka se kopang mo leineng la me, ke tlaa se dira, gore Rara a galalediwe mo go Morwa. Fa lo kopa sepe fela mo leineng la me, ke tla se dira.

Bontle jwa temana ya gompieno bo bonwa mo bokaong jwa yone jo bo boteng. Fa e re 'kopa,' ga e reye go rapelela gore Modimo a dire sengwe. Go na le moo, go kaya go bua, go kopa, go amogela, kana go pateletsa gore se o se eletsang se diragale! Fa o lebagane le bolwetse, o se ka wa tshwenyega; o re, "Mo leineng la ga Jesu, ke bua pholo ya me". Kana fa o tlhoka madi, o se ka wa lela jaaka ba ba sa dumeleng. Go na le moo, o re, "Mo leineng la ga Jesu, ke amogela dikhumo tsa me!"

Fela jaaka ngwana a ya kwa batsading ba gagwe ka tshepho a ya go kopa se a a tshamekang ka sone se sesha mo fensetereng ya lebenkele a sa boife gore o tla ganwa, atamela Modimo mme o bue sengwe le sengwe se o se tlhokang. O lorato e bile o na le bokgoni go feta motsadi ope fela yo o ineetseng le yo o nang le maitemogelo. Modimo o batla go go thusa; o tlhoka fela go mo kopa.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke bua tsoseletso mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo jwa me, ka gonne Modimo o nneile khumo mo dilong tsotlhegore ke di itumelele. Ke laela ebile ke boleta gore ke tsamaya mo tlamelong ya selegodimo le botsogo jo bo itekanetseng. Ka taolo ya leina la ga Jesu, ke laela gore sengwe le sengwe se ke se tlhokang mo botshelong jwa me se nne teng le gore keletso nngwe le nngwe ya bomodimo e diragadiwe! Amene!

TSWELEDISA GO ITHUTA

1 Bakorintha 3:21–23

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 8:16-11:10

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Firikgong 21

NNANG MO GO ENE

Johane 15:4 (KJV)

Nnang mo go nna, le nna mo go lona. Jaaka kala e sa ka ke ya ungwa ka boyone fa e sa nnele ruri mo mofineng, le lona ga lo ka ke lwa ungwa fa lo sa nnele ruri mo nna.

Kgopolo ya gore o tshwanetse go nna o le mo go Keresete gore dikgakgamatso di tswellele di diragala mo botshelong jwa gago e itsiwe lefatshe ka bopahara ebile e buiwa gantsi, lefa batho ba le bantsi ba sa tlhologanye gore ke ka go reng kana gore se se diragala jang. Lebaka la se le motlhofo: fa o le ngwana wa Modimo, o tla atlega. Baebela e re bolelela gore mo go bao ba ikanyang Ene, dilo tsotlhe di dira mmogo go ba tswela molemo!

Se se raya gore fa o fapoga mo lentsweng la Modimo mo botshelong jwa gago, o ikgaphela ntle le bopelonomi jo bo sa feleng jo a bo go neileng fa o ne o tsalwa sesha. O diretswe go ungwa maungo! Fa o ne o tlogela bogosi jwa lefifi, o ne wa amogela go tshela botshelo jo bo motlhofo! NNANG MO GO ENE!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Gompieno e tla nna letsatsi la go ungwa maungo. Keresete o a tshela mo go nna; ke ka tlhoka go atlega le go ntsifala jang? Ke laela le go bolela gore karolo nngwe le nngwe ya botshelo jwa me e tletse ka maduo a selegomo. Dikakanyo tsa me, ditiro tsa me le mafoko a me di dumelana le thato ya Modimo, mme se se ntsha letlotlo la maduo. Go nna Maungo, tla GOMPIENO ka Leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baroma 8:28

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 12:1-14:20

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Firikgong 22

TSHUBA LESEDI GAPE

Pesalema 119:105 (KJV)

Lefoko la gago ke lobone lwa dinao tsa me, le lesedi la tsela ya me.

Lefatshe leno le aparetswe ke lefifi le legolo mme mo bathong ba le di dikadike go ralala lefatshe, go motlhofo thata go ikutlwa ba sena thuso. Mo Baebeleng yotlhe, Lefoko la Modimo le tlhalosiwa e le lesedi, mo go rayang gore jaaka ngwana wa Modimo, ga o a tshwanela go itetla go tshwenngwa ke maikutlo a a sa tlhomamisegeng. Fa o ikutlwa gore ga o na kaelo mo botshelong jwa gago kana o kgarakgatshega fela o sa ipone, eo ke nako e e siameng ya gore o tshube lesedi gape!

Bontsi jwa mathata a o lebanang le one mo botshelong ke ka nthla ya go bo o sa iphe nako ya go letla lesedi la Lefoko la Modimo go go kaela. Dira gore Lefoko la Modimo e nne GPS ya gago gore o kgone go bona tsela ya go lebagana le mathata a botshelo. Letla maatla a a fetolang a Lefoko la Gagwe a go tshwantshetse bokamoso jwa gago gompieno!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Botshelo jwa me bo na le boikaelelo; le ka motlha nka se latlhege! Ke tshuba lesedi lengwe le lengwe la botshelo jwa me ka go dirisa Lefoko la Modimo. Ke boela gore dikgato tsa me di kaelwa ke bothale jwa bomodimo, le gore tsela ya me e bonesiwa ke boammaaruri jwa Modimo. Kgwetlho nngwe le nngwe e rarabolwa ke Modimo, mme tlhakatlhakano nngwe le nngwe e emisediwa ka go phepafala. Ke tsamaya ke na le tshupo e e sa reketleng, ke itse gore Lefoko la Modimo ke kaelo ya me ya ka metha. Ke leleka mofuta mongwe le mongwe wa lefifi le le tshosetsang lelapa la me ka leina la ga Jesu! A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 18:28

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 14:21-17:16

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Firikgong 23

MOLODI O MONTLE

Luke 22:32 (NIV)

Mme ke go rapeletse, Simone, gore tumelo ya gago e se ka ya palele=wa. Mme wena, fa o sena go boa, nonotsha borwarrago.

Okhesetara ke setlhophha se segolo sa diletswa tse gantsi di dirwang ka diletswa tsa dinaka, tsa boronse, tsa diphefo tsa logong, le tsa diletswa tse di itewang tse mo go tsone baopedi ba ba fetang lekgolo ba ka berekang mmogo. Le fa gone seletswa sengwe le sengwe se na le modumo wa sone o o sa tshwaneng le o mongwe, di a kopana go bopa molodi o montle! Fela jaaka setlhophha sa okhestra, mo Bokereseteng gompieno, go botlhokwa thata gore re nne seoposengwe kgatlhanong le maatla a bosula a lefatshe leno.

Jaaka ngwana wa Modimo, o se ka wa lemoga fela maikaelelo a Modimo ka botshelo jwa gago mme gape le maikaelelo a Gagwe ka Bakeresete ba ba go dikologileng. Temana e e fa godimo e re bolelela gore fa o rapelela bakaulengwe le bokgaisadi ba gago mo go Keresete, e na le maatla a a nonotshang! Mo metlheng eno ya bofelo, gakologelwa go kgothatsa ba bangwe mo tumelong ya bone. Tsamaya ka mowa wa go nna seoposengwe le wa go rata batho ba ba go dikologileng gompieno, lefa tiro ya bone e farologana le ya gago!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tshaloganya seabe sa me mo go one molodi o ntle o! Ke rapela gore Bakeresete mo lefatsheng lotlhe ba tsamaya mo tumalanong le leano la Modimo la Bakeresete botlhe ka leina la ga Jesu! Ke bolela gore re seoposengwe, re nonofile e bile re bafenyi, re dira mmogo go diragatsa maikaelelo a Modimo mo Lefatsheng. Re le mmogo, re godisa kgalalelo ya Gagwe le go tliša lesedi la Gagwe kwa dikarolong tse di lefifi thata tsa lefatshe. haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

1 Bakorintha 12:12-13

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 18:1-21:21

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Firikgong 24

GO AMOGELWA LESEDI LA KGOLO

Pesalema 119:130 (NIV)

Go senolwa ga mafoko a gago go naya lesedi; go dira gore ba ba se nang maitemogelo ba tlhaloganye.

Selo sa konokono se se dirang gore semela se gole ke lesedi! Akanya ka tsela e e gakgamatsang e fotosentesese e diregang ka yone: Semela se tsaya phefo e e tswang mo bathong go tswa mo phefong le metsi go tswa mo mmung, go tswa foo, ka thuso ya lesedi la letsatsi, se fetola tseno go nna sukiri le phefo e hemiwang ke batho. Sukiri e fepa semela, e dira gore se gole, fa phefo ya batho yone e boela gape mo moweng, e re naya moya o re o hemang.

Go neela botshelo jwa gago mo go Keresete ke go thaya motheo le dipeo tsa katlego, mme fela jaaka semela, tshono ya gago fela ya go gola ke go amogela lesedi! Fa o ntse o bala dikwalo, lesedi la Lefoko la Gagwe le tsena mo mogopolong wa gago, le dira gore botshelo jwa gago bo gole. Jaaka Mokeresete, lemoga maatla a Lefoko la Modimo a a fetolang matshelo gompieno mme o bone kgolo e o iseng o ko o e bone pele.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ngwaga wa mokgaola keetane ke ngwaga me wa kgolo ee tlhwaafatseng ya semowa. Ke perofeta ka seemo se se kwa godimo sa botsalano le Modimo ka Leina la ga Jesu! Ke laela le go bolega gore Lefoko la Gagwe le bonesa tsela ya me, mme ke gola mo botlhaleng, mo nonofong le mo tshegofatsong. Mowa wa me o a nontshiwa, mme botshelo jwa me bo fetolwa ke lesedi la Gagwe. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 119:105

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSIS A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 21:22-25:9

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Firikgong 25

GO TLOSOLO TSA GO TSALA GO EMA

Jakobe 4:17 (KJV)

Ke gone, yo o itseng go dira molemo, mme a sa o dire, ke boleo mo go ene.

Go beela dilo nako e e tlang go ka itsa tshegofatso! O direla Modimo wa tiragatso, mme jaaka ngwana wa Gagwe, ga ka ke wa letla go ineela mo ditlhaselong tsa mmaba fela ka gore ga o a ka wa o sa tsaya kgato fa Modimo a go bitsa gore o tseye kgato! Mo temaneng ya gompieno, dikwalo di bua gore fa o itse go dira molemo mme o sa o dire, ke boleo!

Ra sesole mongwe le mongwe yo o mo Baebeleng o itsiwe kwa legodimong fela ka gonne ba ne ba tlhopha go dira se Modimo a neng a ba laetse gore ba se dire. A o ka akanya fela gore go ka bo go diragetseng fa Dafide a ka bo a ile a diega pele ga a bolaya Goliathe? Kana fa e le gore Moshe ga a ise a ko a tsamaye a tswa kwa Egepeto, a tlogela Baiseraele ba le mo bokgobeng ka lobaka lo loleele go feta? Go sa dire sepe ga gago go ka dira gore wena le batho ba mo tikologong ya gago ba se ka ba dira sepe! Modimo o go beile mo seemong se se siameng gore o atlege; go tswa mo go wena gore a o tla tsaya kgato kgotsa nnyaa. Ke nako ya go tsaya kgato ya seporofeto sa ngwaga ono; kgaola dikeetane tsa mokgwa wa go tlosolosa le go emisa dilo mme di tla nyelela mo phefong.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Gompieno, ke dira sengwe le sengwe se Modimo a ntaetseng gore ke se dire. Ka ntla ya tshegofatso ya gagwe, ke neilwe maatla a go tsaya kgato e e masisi. Ka jalo, ke kgaola keetane nngwe le nngwe mokgwa wa go tlosolosa mme ke gatela pele ka bopelokgale le ka tumelo. Ga nkitla ke ikogona go dira molemo, mme ke nysha go tlosolosa mo botshelong jwa me gone jaanong! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Esera 10:4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 25:10-27:21

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Firikgong 26

KE KA NTLHA YA GO RENG O LELALA KO NNA?

Ekesodo 14:15-16 (MSG)

Modimo o ne a raya Moshe a re: “Ke ka ntlha yang fa o lelela kwa go nna? Bua le Baiseraele. Ba laele gore ba tsamaye. Tsholetsa thobane ya gago mme o tsholeletse seatla sa gago mo godimo ga lewatle: o bo o kgaoganye Lewatle! Baiseraele ba tla tsamaya ba ralale lewatle mo mmung o o omileng”.

Bothata jo bogolo jwa di dikadike tsa Bakeresete ke gore ba letetse gore Modimo a dire sengwe, lefa go ntse jalo O ba tlogetse di tlanelo tsotlhe tsa go diragatsa Lefoko la Gagwe mo matshelong a bone! Fa diemo di sa tsamaye sentle, batho ba le bantsi ba goela kwa Modimong ba re, “Ao tlhe Morena, ke mo mathateng. Tsweetswee kgaola dikeetane tseno!” Lefa go ntse jalo o go lebile o botsa gore ke ka ntlha eng o sa dirise Lefoko la seporofeto le a le go fileng ngwaga ono.

Moshe o ne a fitlha kwa Lewatleng le Lehibidu mme a bona metsi kwa pele ga gagwe le Baegepeto kwa morago ga gagwe mme a simolola go goela kwa go Morena. Modimo o ne a araba a re, “Ke eng fa o goela kwa go nna? Kgaoganya lewatle!” Modimo o ne a itse gore maatla a a neng a a neile Moshe a ne a lekane gore a nne le phenyo. E ne e le Moshe yo o neng a ise a tsamaye mo nneteng e. O se ka wa emela gore Modimo a tseye kgato; O letile gore o tseye kgato go ya ka Lefoko la Gagwe!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke dirisa taolo ya me ka bopelokgale mme ke bolela gore gompieno ke 'Letsatsi la go Tsamaela Pele.' Ka maatla a Modimo a a mo teng ga me, ke fenyha dikgoreletsis tsotlhe mme ke tsamaya ka phenyo. Motshameko o simolotse, mme ke bolelela pele gore re tlile go fenyha go utlwala! haleluya.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Luke 10:19

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 28-29

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Firikgong 27

YO O SA FETOGENG YO O FETOLANG BOKAMOSO

Jakobe 1:17 (NIV)

Neo nngwe le nngwe e e molemo e e tletseng e tswa kwa godimo, e fologa kwa go Rara wa masedi, yo o sa fetogeng jaaka meriti ee sutang.

Molemo wa ntlha o o nang le one jaaka ngwana wa Modimo mo go bao ba leng mo lefatsheng ke tshireletsego ya tshhegofatso ya Gagwe le lorato lwa Gagwe mo go wena! Re tshela mo nakong e mo go yone diabolo a dirang ka natla go leka go thibela batho go tswa mo bogosing jwa lefifi le go tsena mo Bogosing jwa lesedi. Gone jaanong go feta le fa e le leng pele, lefatshe le mo seemong se se sa iketlang ka metlha, go tloga ka itsholele e e fetofetogang go ya go dipuso tsotlhe tse di phutlhamang!

Le fa go ntse jalo, Dikwalo di re bontsha gore Modimo O re mo direlang ke Yo o sa fetogeng Yo o ke a fetolang Bokamoso. Mo temaneng e e fa godimo, o tshalosiwa e le Modimo yo o sa fetogeng jaaka moriti o o sutang! E re ka o le ngwana wa Modimo, lemoga gore Modimo o go beile mo seemong se se tlhomameng, mme tlholego ya go sa tlhomamang ga lefatshe ga se tlholego ya gago!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Modimo ke Yo o sa fetogeng yo o fetolang bokamoso! Mo go Keresete, ke nitame, ke tlhomame mo tshiamong. Ga go na tlhakatlhakano epe e lefatshe le lebaganeng le yone e e ka kgonang go nkutlwa bothoko le ba lelapa la me. Ke laela le go bolela gore botshelo jwa me bo thailwe mo ditsholofetsong tsa Modimo tse di sa fetogeng, mme ke tsamaya ka tlhomamo le ka kagiso ya bomodimo. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Isaia 54:14

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: Ekesodo 30-32

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Firikgong 28

GO GAISA SEKGANEDI SA MARUMO

Isaia 43:2 (NIV)

Fa o ralala metsi, ke tla nna le wena; le fa o ralala dinoka, ga di kitla di go tsaya di go khurumetsa. Fa o tsamaya mo molelong, ga o kitla o sha; kgabo ya molelo ga e kitla e go tukisa.

Jaaka ngwana wa Modimo yo o tshelang, o gaisa sekganedi sa marumo! O beilwe kgakala le dikotsi tsa lefatshe leno mme o beilwe mo seemong sa gore go se ka ga nna le sepe se se ka go utlwisang botlhoko. Fa o tsamaya mo nneteng e, poifo ga e kitla e laila kgotsa e senya maatla a Modimo a go neileng mo botshelong. Se ke tlhomamiso ya Modimo ya gore o tla go sireletsa!

Le e leng mo gare ga kwelo-tlase itshololelo, o ka se ka wa nna mo lehumeng! Tota le mo gare ga leroborobo kana bolwetse jo bo bolayang go gaisa, ga o amege. Le fa e le dikeetane tse di thata go gaisa ga di kake tsa emelelana le bokgoni jwa gago jwa go kgaola dikeetane. Botshelo jo ke jo Modimo a ikaeletseng gore o bo tshole, botshelo jo bo kwa godimo ga diemo tsothe. Modimo o na le wena ka dinako tsothe, tsamaya mo boammaarung jono gompjeno; o GAISA SEKGANEDI SA MARUMO!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke gaisa sekganedi sa marumo! tlhomamiso ya Modimo ya tshireletso ya me, botsogo le katlego e fitlhelwa mo Lefokong la Gagwe le le itekanetseng. Ga go na sebetsa sepe se se ka nkgobatsang ka gonne Modimo o o tshelang o na le nna. Ke laela le go bolela gore ke na le tshireletso ya selegodimo, mme matshosetsi otlhe a a kgathanong le nna ke latola. Ke a atlega mo diemong tsothe, mme ke dikologilwe ke bopelonomi jwa Modimo jo bo sa feleng. haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 23:4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompjeno: Ekesodo 33:1-35:29

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Firikgong 29

GO APARELA GO GAISA

Bagalatia 3:26-27 (MSG)

Kolobetso ya gago mo go Keresete e ne e se fela go go tlhatswa gore o simolole botshelo sesha. Gape e ne e akaretsa go go apesa diaparo tsa tumelo ya batho ba ba godileng—Botshelo jwa ga Keresete, go diragadiwa ga tsholofetso ya Modimo ya kwa tshimologong.

Mo lefatsheng leno le le nang le mafelo a a rekisang diaparo tsa maina, diaparo tsa maemo a a kwa godimo, le tsela e phetogo ya kapari e amang setso sa batho thata ka teng gompieno, a wena jaaka ngwana wa Modimo o ka bua o tlhatswegile pelo gore o baakanya 'diaparo tsa gago tsa tumelo' go feta kapari ya mo lefatsheng? Temana ya godimono e bolela gore o apere diaparo tsa tumelo ya bagolo - botshelo jwa ga Keresete! Jaaka modumedi, o tshwanetse go tshela botshelo jo bo itshepitsweng. Fa ruri o apere tshiamo, go bonala ka tsela e o aparang ka yone kana e o lebegang ka yone mo bathong ba bangwe le mo tseleng e o itshwarang ka yone, mo ditlotlong tsa gago, mo mafokong a o a buang, le mo go se o se dirang fa go se na ope yo o go lebileng. Fa o apere botshelo jwa ga Keresete, tsotlhe tsa gago ke tsa ga Keresete!

Fa o ne o tsalwa sesha, botshelo jwa gago jwa pele bo ne jwa emisediwa ka botshelo jwa ga Rara jo bo mo go wena. Botshelo jwa gago jotlhe bo ne bo tladiwa ka botshelo jwa Modimo. Fa o tsamaya, go tshwanetse ga nna jaaka fa Keresete a tsamaya. Fa o bua, e tshwanetse ya bo e le Keresete yo o buang. Ka ntlha yang? Ka gone o apere botshelo jwa Gagwe!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke apere tshiamo! Botshelo jwa me ke jwa ga Keresete. Karolo nngwe le nngwe ya botshelo jwa me e tsentswe botshelo jo boshwa jwa Modimo yo o tshelang. Ke tsamaya le go bua jaaka Keresete, ke bontsha lorato, bothale le maatla a Gagwe. Ke bosupi jo bo tshelang jwa tshagofatso ya Gagwe! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baroma 13:14

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 35:30-37:2

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Firikgong 30

DIKGAKGAMATSO TSOTLHE TSA LEFATSHE

Pesalema 139:14 (KJV)

Ke tlaa go baka ka gonne ke dirilwe ka mo go boitshegang le ka mo go gakgamatsang; ditiro tsa gago di a gakgamatsa; mme mowa wa me o a go itse tshiamo sentle.

Dithaba tse di kwa godimo thata di bontsha gore Modimo o kgona go bopa dikago tse dikgolo thata. Thaba ya Everest e bogodimo jwa dikgato di le dikete di le masome a mabedi le borobongwe. Dikgwa tsa pula tsa Amazon, tse di tletseng ka ditshedi tse di farologaneng le tse di raraaneng, di na le diphologolo di le diketekete, tse di supang gore Modimo o kgona go dira gore sengwe se gole ka bontsi. Boboko jwa motho ka bojone bo na le ditshika di le didikadike di le dikete di le masome a le robedi le borataro tse di golagantsweng ke makopanele a ditshika a le didikadike tse di sekete. Seno se bontsha maatla a Modimo - maatla a a gakgamatsang thata mo e leng gore tota le moitsesaense yo o botlhale thata a ka se ka a kgone go a etsa!

Botshelo jwa gago ka bojone ke bosupi jwa gore go na le Mmopi yo o matsetseseleko. Modimo o tsentse tlhago e tlhwatlhwa kgolo mo botshelong jwa gago; Baebele ya re o dirilwe ka tsela e e boitshegang le e e bontle jo gakgamatsang! Jaaka ngwana wa Gagwe, le ka nako epe fela o se ka wa letla dilo tse di tshwanang le go inyatsa go go fetola se A go laleditseng gore o nne sone. Dikgagakamatso tsotlhe tsa Lefatshe ga di lekane le boleng jo Modimo a go neileng jone. Ithute go tsamaya ka boammaaruri jwa se o leng sone mo go Keresete gompieno, mme o tla bona mokgaola dikeetane yo mo go wena phaphasela!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Mo dikgagakamatsong tse dikgolo go gaisa tsotlhe mo lefatsheng, ke nna yo o di gaisang tsotlhe. Ke itse tlhwatlhwa e A e beileng mo botshelong jwa me; ka jalo, katlega gompieno ke tshwanelo. Go palelwa ga se karolo ya botshelo jwa me. Ke tsamaya mo Ke tsamaya mo bopelonoming le tshagatsong tse di sa kang tsa emiswiwa ke sepe. Ke sebopiwa se zs betliweng ka matsetseseleko a Modimo mme ke supa kgalalelo ya gagwe mo go sengwe le sengwe se ke se dirang. Go palelwa? Ko kae? jang? Halleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Jeremia 32:17

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 38:1-40:16

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Firikgong 31

GO APESIWA KA TSHEGOFATSO

2 Timotheo 1:9 (NIV)

O re bolokile, a ba a re biletsa pitso e e boitshepo, e se ka ntlha ya ditiro tsa rona, mme e le ka ntlha ya maikaelelo a gagwe le ka ntlha ya tshegofatso ya gagwe. O ne a re naya tshegofatso e mo go Keresete Jesu pele ga metlha e e se nang tshimologo.

Tshegofatso ya Modimo e re dira gore re farologane! E go tlišetsa tlotlo, seriti le kgololesego mo botshelong jwa gago. Fa o le amogedi wa tshegofatso ya Modimo, o gololesegile mo bokgobeng jwa boleo le go nna molato! Mo nakong e o neng tsaya tshwetso go tlogela bogosi jwa lefifi mme wa tsena mo boikhutsong jo bo sa khutleng mo go Keresete Jesu, o ne o khurumeditswe ke tshegofatso! Fa o itse gore tshegofatso ya Modimo e go lekane, o ka se ka wa kgobiwa marapo ke dikgwetlho tsa botshelo.

Tshegofatso ke maranyane a semowa e e diretsweng go tihomamisa gore wena le ba ba go dikologileng lo a atlega. Tshegofatso yone e tla tsoga ka maatla mo go wena mme e dire gore dikeetane tsa bolwetse, dikeetane tsa lehuma, dikeetane tsa go nna le maikutlo a a sa siamang, dikeetane tsa go gatelelwa ke thata mo maikutlong, tlhalo, jalo le jalo, di KGAOGE ka leina la ga Jesu! Gakologelwa, ngwaga ono o diretswwe wena ka namana, tswa o ye go atlega.

IPOLELO YA SEPOROFETO

E re ka ke tlhometse ka tshegofatso ya Modimo, ke tswa mo legaeng la me gompieno ke le motho yo mogolo e bile ke le botoka. Tshegofatso ya Modimo e fetlha gore ke fitlhelele tse di kwa godimo e bile e bula mabati a ditshono tse dintsi. Ke sejana sa maatla a Gagwe, se se thubaganyang dikgoreletsu tsothe le go fitlhelela tse di sa tlwaelegang. Ke tla dira tse dikgolo tsa Bogosi mo ngwageng ono o mosha ka leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 4:16

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ekesodo 40:17-38; Lefitiko 1-4

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Tlhakole 1

NNETE KE KA FA O LEBANG DILO KA TENG

Diane 23:7 (KJV)

Gonne motho o ntse fela jaaka a akanya mo pelong ya gagwe; o go raya a re: “Ja o nwe”, mme pelo ya gagwe e se na le.

O ka tswa o tlwaelane le polelwana e e reng “Nnete ke ka fa o lebang dilo ka teng”. Gore o leba dilo jang mo botshelong go laola gore boitshwaro jwa gago mo dilong tseo, mme boitshwaro jwa gago bo laola kgolo ya gago! Lefatshe le ka nna la bo le le mo kwelo-tlaseng ya itsholelo mme mongwe le mongwe o tla bo a ngongorega ka dinako tse di thata. O ka nna wa lela le bone kana wa nna mongwe wa ba sekae ba ba bonang ditshono mo diemong tseo le go di dirisa ka botlalo. Ka nako ya leroborobo la COVID-19, batho bangwe ba ne ba lathegelwa ke madi a mantsi mme ba bangwe ba oketsa dikhumo tsa bone. O ne wa e leba jang?

Lokwalo lo lo fa godimo lo bolela gore, motho o ntse fela jaaka a akanya mo pelong ya gagwe! Botshelo jwa gago bo supa tlhaloganyo ya gago e. Fa e le gore ga o e rate, gompieno ke letsatsi le o tshwanetse go simolola go akanya ka fa o batlang dilo di nne ka ka teng. Ke wena motshwantshi wa botshelo jwa gago. Simolola go nna o akantse ka masego, mme o tla iphitlhela o tsamaya mo go one. O tla simolola go bona ditshono tse ba bangwe ba sa kgoneng go di bona. Fa ba re go na le go wa, o tla tlhatlogela kwa bogodimong jo bo kwa godimo mo leineng la ga Jesu!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke Katlego. Ke tsholetsega go gaisa dikgwetho jaaka ntsu e kgona go tsholetsega tsholetsega go gaisa matsubutsubu! Ke dirisa ditshono tse ke di bonang mo leineng la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Mathaio 19:26

KGWETHLO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Lefitiko 5-7

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Tlhakole 2

GOLOSEGA GO OBAMELA

Johane 4:23 (KJV)

Me lebaka le e tla, le gompieno le fithile, le baobamedi ba boamaruri ba tla obamelang Rara ka lona, le ka boamarure: gonne Rara o batla ba ba ntseng jalo go nna baobamedi ba Gagwe.

Gantsi re kopa Modimo gore a re direle se le sele, lefa go ntse jalo jaaka re bona mo temaneng e, gore go na le sengwe se Modimo a se batlang. Ke Modimo Motlhalefi, Mothatayotlhe, Tshimologo le Bokhutlo, mme O tlogetse phatlha mo go Ene e e ka tladwang fela ke kobamelo ya lona. Fa o tsamaya o sa mo obama, o mo itsa go dira se a se batlang mme o solofela gore o tla dira se wena o se batlang.

Fa Morena wa rona Jesu Keresete a re swela mo sefapaanong, sesiro se se neng se re kgaoganya le Boitshepo jwa Maitshupo se ne sa kgaogangwa ka bogare, se dira gore re kgone go tsena ka tlhamalalo kwa go Rara! O ne a dira gore go kgonagala gore re tsene mme re ratane le pelo ya Gagwe.

Tlogela dikgathego le matshwenyego le go ya kwa le kwa ga lefatshe le mme o obamele Kgosi ya Dikgosi. Nna le nako e e molemo le Ene, o sa mo kope sepe, mme o mo obamele fela. Go sa kgathalesege gore o ko kae, mowa wa gago o gololesegile go obamela. Dirisa tshiamelo e o e filweng ke Modimo mme o mo obamele ka bojotlhe gompieno.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Fa ke tlhoma matlho a me mo setulong sa bogosi, ke tla baka Morena ka metlha ka ntlha ya dilo tsoitlhe tse a di dirileng. Tsela e ke mo lebang ka yone e oketsegile mo botshelong jwa me, mme O mogolo go feta kgwetlho epe fela e ke lebanang le yone ka leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 4:16

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Lefitiko 8:1-11:8

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Tlhakole 3

TSENA MO BOIKHUTSONG JWA GAGWE

Bahebera 4:11 (KJV)

A re tlhoafaleleng ka jalo gore re tsene mo boikhutsong joo, gore go se nne ope yo o welang mo tseleng e e kaiwang ya botlhoka tumelo.

Fa o bala dikwalo, o se ka wa itlhaganela. Iphe nako mme o di letle gore di nwelelele. Temana ya gompieno e re bolelela gore tiro e le nngwe fela e re tshwanetseng go e dira ke go tsena mo go Keresete. Fa o setse o le mo go Ene, o newa mpho ya tshegofatso, e e go nayang maatla a go dira sengwe le sengwe go ya ka tumelo ya gago. Ga lo kitla lo tlhoka go kgaratlha, ka gonne ga e sa tlhole e le maiteko a lona mme ke tshegofatso e e dirang mo go lona. Tsene ke tsone Dikgang Tse di Molemo tse re di rerang! Paulo o ne a re o ne a bereka ka natla go feta baaposetola botlhe, lefa go ntse jalo e ne e se ene mme e ne e le tshegofatso e e neng e bereka ka ene (1 Bakorinta 15:10).

Morena Jesu o rile tlisang merwalo ya lona mo go nna, mme ke tla lo naya boikhutso (Matheo 11:28). Tlogela go kgaratlha. Tlogela go leka go dira dilo ka bokgoni jwa gago. Lokwalo lo tlhagisa gore fa re sa tsene mo boikhutsong jwa Gagwe, re tla felela re tshwana le ba ba neng ba felela mo sekakeng ka gonne ba ne ba palelwa ke go dumela gore Modimo o ne a ka ba tshegetsatsa. Gana go latela sekai sa bone. Latlhela mekgweleo ya gago mo go ene, mme o mo ikanye mme o mo letle gore a go tlhokomele. O go sireleditse, ka jalo iketle mo go Ene.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tlogela go leka go atlega ke le nosi. Ke baya mekgweleo ya me fa pele ga Morena wa me, Jesu Keresete. Ke tsene mo boikhutsong jwa Gagwe; sengwe le sengwe se ke se dirang se thothlelediwa ke Mowa o o Boitshepo! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Bakorinta 3:5

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Lefitiko 11:9-13:39

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Tihakole 4

TSAMAISO YA PEREKO YA MARANYANE A A MASHA

Baroma 12:2 (KJV)

Lo se ka lwa tshwana le lefatshe leno, mme lo fetolwe ke go shafadiwa ga pelo tsa lona, gore lo lemoge se e leng go rata ga Modimo, mo go molemo, le mo go lebosegang, le mo go itekanetseng.

A o setse o tsentse maranyane a masha a gaisang otlhe mo toropong? Puisano e lebelo le legolo e bile e ya ka tlhamalalo kwa mabolokelong a a magolo. E ka nna ka mogala o o bulegileng, mme o dira sentle le go nna le maduo thata ka mogala o sa balegeng motlhofo (diteme).

2 Bakorinta 5:17 (KJV) e bolela gore fa motho a le mo go Keresete, bonang, ke sebopiwa se sesha; dilo tsa bogologolo di fetile, mme bonang, dilo tsotlhe di ntse disha. Go ntse jaaka e kete o phimotse sebala makgolo sa gago. Jaanong, temana ya gompiano e re bolelela gore go na le phetogo e e tlhokang go diragala, e leng thulaganyo ya go fetoga go nna sengwe se sesha jaaka fa diboko di fetoga go nna dirurubele tse dintle. Seno se direga ka go ntshafadiwa ga mogopolo wa lona. Ka nako ya fa o tsalwa sesha, mowa wa gago, sebopiwa se sesha, ke thulaganyo ya bosheng ya go dira dilo tse di tsentsewang mo sebala makgolo sa gago. Fela jaaka mo sebala makgolong, go tshwanetse ga tsenngwa thulaganyo ya sebala makgolo gore e bereke. Thulaganyo eno ya go tsenya dilo tse dingwe ke go ntshafatsa thulaganyo ya gago, mo go dirang gore o fetoge thulaganyo. Fa o ntse o ithuta buka ya gago ya kaelo, Baebela, go tla nna motlhofo gore o fetoge!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Lefoko le a mphetola e bile le a ntsoa gore ke lemoge dilo tse disha tse di leng teng le bokgoni jo ke nang le jone mo go Jesu Keresete. Ga nkitla ke wela ko tlase ka leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Bakorinta 3:18

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Lefitiko 13:40-14:57

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Tlhakole 5

DIDIMALA

Mareko 4:39 (KJV)

**A tsoga, a kgalemela phefo, a raya lewatle a re: “Kgaotsa, o didimale!”
Mme phefo ya kgaotsa, ga ba ga nna tidimalo e kgolo.**

Matsubutsubu a a farologaneng a a tlhaga mo botshelong gangwe le gape, e ka tswa e le pego ya ngaka e re o na le tlhagala e e nang le kankere, kana go kobiwa mo tirong. Go motlhofo go ikwatlhaela dilo le go tshwenyega thata mo maikutlong le go pega Modimo molato wa go bo a go “tlogetse”.

Morena Jesu Keresete o re tlhometse sekai se se molemo sa kafa re tshwanetseng go itshwara ka teng mo diemong tse di ntseng jalo. Baebela e bolela gore makhubu a ne a itaya sekepe go fitlha se tala, lefa go ntse jalo Morena o ne a robetse boroko jo bogolo go fitlha ba mo tsosa! O ne a tsoga, a iketlile, a edile e bile a ritibetse, a bula molomo wa Gagwe, mme a laela se A neng a batla go se bona! Go na le gore o boife o bo o lele, o tshwanetse go ema o bo o lebana le boemo bongwe le bongwe jo bo lehang go ikgodisa go feta kitso ya Modimo. BUA o le mo seemong sa gago sa taolo mo go Keresete mme o laele gore go nne le kagiso le thulaganyo mo botshelong jwa gago. FA O ITSE gore o mang mo go Keresete, KA METLHA o tla nna le kagiso mo teng ga gago, go sa kgathalesege matsubutsubu a a go dikologileng, a dira gore go nne motlhofo mo go wena go laola matsubutsubu mo botshelong jwa gago.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Jaaka ke tsoga gompieno, ke kgalemela phefo nngwe le nngwe e e fokang kgathanong le nna. Ke laela gore go nne le kagiso mo diemong tsothle. Botshelo jwa me bo tletse kagiso ka leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 4:6-7

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Lefitiko 15:1-18:18

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Tlhakole 6

DITLHALO TSA SETLHOGO SA MOYA

1 Bakorinta 14:10 (KJV)

Go ka tswa go na le mefuta e le mentsi ya mantswe mo lefatsheng, mme ga go ape a one a a se nang bokao;

Ga go na modumo ope o o se nang bokao. Lefoko lengwe le lengwe le o le buang le na le mduo, e ka tswa e le a a siameng kgotsa a a sa siamang, o ka tswa o raya jalo kgotsa nnyaa; mafoko a gago a dira gore dilo di sute kwa lefelong la semowa mme di bonale mo botshelong jwa gago. Se o leng sone ke ka ntlha ya mafoko a o a buileng.

Fa re bua ka cymatics, ke go ithuta ka ga popego le ponagalo ya modumo le go roroma. Leba mamepe; a na le dikhutlo di le thataro tse di tlhatlhagantsweng di bereke sentle. Dinotshe ga di na didirisiwa, Imme di a kgona ka tsela nngwe. Dipatlisiso tsa Cymatics di bontshitse gore medumo e e roromang e na le dipopego tse di farologaneng. Fa dinotshe di fofa, tsoitlhe di ntsha modumo tshwanang, o o tsamealanang ka selekanyo se se tshwanang, mme seo se loga mamepe a logegileng bontle. Jaanong, fa e le gore dinotshe di kgona go aga legae la tsone ka modumo o di o ntshang, a bo wena, Mokeresete yo o tsetsweng sesha yo o tletseng Mowa o o Boitshepo yo o buang ka diteme e bile o bua mafoko a Baebela o ka se ke o kgone go dira le gontsi jang? Ke wena moitsaanape wa botshelo jwa gago, ka jalo fa e le gore ga o rate ka fa bo lebegang ka teng, simolola go dira modumo o o tla dirang gore o nne le botshelo jwa jo o batlang go bo bona!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke nna moitsaanape wa botshelo jwa me. Ke a bopa fa ke ntse ke bua. Ke bua ka botsogo jo bo molemo jwa selegodimo mo mmeleng wa me; ke bua ka katlego; ke bua ka kagiso le boipelo mo Leineng la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 18:21

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Lefitiko 18:19-21:24

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Tihakole 7

FA GARE GA LEFIKA LE LEFELO LE LE THATA

Ditiro 16:25-26 (KJV)

Mo gare ga bosigo Paulo le Silase ba ne ba rapela, ba opelela Modimo dipako, bagolegwa ba ba utlwa. Ka tshoganyetso ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe, mo e leng gore metheo ya kgolegelo e ne ya tshikhinyega. Mme ka yone nako eo dikgoro tsotlhe tsa bulega, le dikgole tsa botlhe tsa bofologa.

Fa o iphitlhela o le fa gare ga lefika le le thata le lefelo le le thata, mme o sa bone tsela ya go tswa, fa o lekile sengwe le sengwe mme go lebega go se na se o ka se dirang, kana dingaka di re ga go na sepe se sengwe se ba ka se dirang, mme babereki ba kgotlatshekelo ba kokota mo kgorong ya gago, go lebega tsholofelo tsamaile.

Ela tlhoko kafa Paulo le Silase ba ileng ba itshwara ka teng fa ba sena go apolwa diaparo, ba itewa bothhoko, ba latlhelwa mo kgolegolong, le go golegwa ka ditshipi mo maotong. Ba ne ba le molato wa go dira tiro ya Modimo! Go na le gore ba ngongorege, ba ne ba rapela le go opelela Modimo dipako! Fa o iphitlhela o le mo mathateng, se o tlhokang go se dira fela ke go tshoga, o itumele fa o lebagane le mathata, mme o opelele Morena Mothatayotlhe dipako! Tota le dipota tsa Jeriko di ne tsa wa ka ntlha ya pako. Ka jalo ipeleng, itumeleng, leleakang diabolo, mme lo itumele thata!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga nkitla ke fenngwa, e bile ga nkitla ke ya ko tlase. Ke a tshoga fa ke lebagane le mathata ka gonne Modimo o na le nna, mme ke a ema ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Joshua 6:20-21

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Lefitiko 22-23

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Tlhakole 8

GA GO TSHIKHINYEGE

1 Petere 5:8 (KJV)

Nnang lo thantse, lo nne lo disitse; gonne mmaba wa lona, diabolo, jaaka tau e e dumang, o potologa, a batla yo o ka mo kometsang.

Mmaba o dirisa tshono ya gago ya tlhoka kitso ya gore o mang mo go Keresete! Fa ke ne ke sa ntse ke le ngwana, ke gakologelwa re tshameka metshameko e mo go yone re neng re ratela yo mongwe re leka go mo tshosa. Ke se Diabolo a se dirang. O itira e kete ke tau go bona gore a o tla phadimoga. A ka nna a tla ka pego ya ngaka e e bolelang gore ngwana yo o moimileng ga a na tshono ya go tshela kgotsa gore dipampiri tsa mosepele tsa gago di ile tsa ganwa. O leka fela go bona gore o tla itshwara jang. Fa e le gore ga o itse gore Lefoko la Modimo la reng ka seemo seo, o tla go tlhola ago ikadimile!

Ke gone ka moo lokwalo lo reng re nne re thantse e bile re disitse. O tshwanetse go nna o disitse ka dinako tsotlhe gore o se ka wa mo naya tshono. O dira jalo ka go ja Lefoko. Gompieno, ja Lefoko mme le ka nako epe o se ka wa tlhokomologa botshelo jwa gago jwa thapelo gore fa mmaba a go itaya ka mabole, o tla bo o tshega tsela yotlhe go ya kwa bankeng go ya go tsaya madi a tsheke e Papa Modimo a e go kwaletseng!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tlhomiwe mo go Keresete, lefika le le tlhomameng. Ga ke tshikinyege kgotsa go hakgamala fa ke lebagana le mathata ka leina la ga Jesu! Amene.


TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Timotheo 1:7

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Lefitiko 24:1-26:13

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Tlhakole 9

TSOSA MOKALOBA OO MO GO WENA

Baroma 8:19 (KJV)

Gonne ka tsholofelo ee tlhoafetseng lebopo le letetse go senolwa ga bana ba Modimo.

Ke batla gore o lebe mo go Dipalo 13:23 e e reng, “Me ba tla mo molatswaneng oa Esekole, me ba kgaola kalana ea moretswana o le mongwe hela, me ba e rwala ka bobedi mo godimo ga thobane”. A ga go gakgamatse gore bana ba ga Anake, e leng diganka, ba ile ba kgona go tlhama sedirisiwa se se neng se dira gore ba nne le metsi a mantsi a a neng a ka dira gore moretswana o gole o le mogolo mo e leng gore go ne go tlhokega banna ba le babedi le thobane go o rwala? Kgaolo eno e omeletse thata!

Jaanong, temana ya konokono ya letsatsi leno e re bolelela gore popo yotlhe e emetse fela gore o tsoge o lemoge maatlalala a go bopa a o nang le one. O lemoga kafa o dirang ka teng le kafa o ka laolang tikologo ya gago ka teng gore e go ntshetse dijo go sa kgathalesege seemo se sa go siamelang. O a bona, popo yotlhe e ne ya laelwa gore e utlwe lentšwe la gago. E letetse ditaelo tsa gago. Ka jalo tsosa mokaloba o o mo teng ga gago mme o bue le di tsa tlhologo gore di dire se o se eletsang. Tota le baengele ba letetse ditaelo tsa gago ka gonne, go ya ka Bahebera 1:14, ba rometswe go go direla!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Mo go nna go tsogile mokaloba; lefatshe le ntsholegela molemo. Ke nna le maduo a a sa tlwaelesegang, go sa kgathalesege gore seemo se ka tswa e le sefe, ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Bakorinta 5:17

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Lefitiko 26:14-27:34; Dipalo 1:1-41

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Tlhakole 10

BOTSHELO JWA LETLEPU

Johane 10:10 (KJV)

Legodu ga le tle fa e se gore le utswe, le go bolaya, le go senya; nna ke tsile gore di bone botshelo, mme di bo bone ka letlotlo.

Leba lokwalo le; Morena Jesu o ne a ka se ka a tlhalosa e e utlwalang sentle jaana go feta e. Diabolo o batla go senya sengwe le sengwe se se go dikologileng le go go bolaya, mme Morena o ne a boga mo boemong jwa rona gore re se ka ra nna le botshelo fela mme re nne le jone ka letlotlo le go feta. O batla gore re tsehele botshelo jwa manobonobo!

O tshwanetse go tlhaloganya gore Morena o batla gore o nne le dilo tse di molemo go gaisa mo botshelong. Mme selo se se molemo ka gone ke gore o setse a duetse tlhwatlhwa ya gone. Baebele ya re, “ga gona matlho a a kileng a bona se, le fa ele ditsebe ga di ise di utlwe dilo tse Modimo a di baakanyeditseng ba ba mo ratang”. (1 Bakorinta 2:9) Modimo o re solofeditse dilo tse di itumedisang. Ka jalo simolola go bona dikhumo tsa gago mo go Keresete fa o ntse o ithuta Lefoko! Batlang, mme lo tla bona. Go tswana le go senka matlotlo, mme Lefoko ke mmepe wa matlotlo. Tsena mo Lefokong gompieno le letsatsi le letsatsi mme o lemoge gore Modimo o go segofaditse ka dilo tsothe tse di amanang le botshelo le bomodimo, gore o seka wa tihoka sepe se se molemo ka Leina la ga Jesu!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke atlegile! Melelwane e nteetse mo mafelong a a itumedisang, ebile ee, ke na le boswa jo bo molemo mo Leineng la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 10:22

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 1:42-3:32

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Tlhakole 11

BOTLHOKO GA BO GO THATAFATSE

Mathaio 7:24-27 (KJV)

...monna yo o bothale yo o agileng ntlo ya gagwe mo lefikeng; mme pula ya na, le merwalela ya tla, le diphefo tsa foka, tsa itaaka ntlo eo; mme ya se ka ya wa; gonne e ne e thailwe mo lefikeng. Mme mongwe le mongwe eo o utlwang mafoko a, a me, me a sa a dire, o tla tshwantshiwa le monna eo o seelele, eo o agileng ntlo ea gagwe mo motlhabeng; mme pula ea fologa, le merwalela ea tla, le dipheho tsa foka, tsa thula ntlo euō, mme ea wa; mme go wa ga yona ga nna mo gogolo.

Gantsi batho ba re go utlwa botlhoko go dira gore o thatafale. Nnyaa, ga go a nna jalo. Re bala gore sefelo se ne sa tla mme sa itaya ntlo e e agilweng mo lefikeng le ntlo e e agilweng mo motlhabeng. Fa e le gore maikaelelo e ne e le go nonotsha, go raya gore matlo ano ka bobedi a tshwanetse a bo a ne a eme a nonofile morago ga sefelo. Go na le moo, ntlo e e neng e agilwe mo motlhabeng e ne ya wa.

Diphefo mo botshelong ga di tle go go thatafatsa; di tla go leka gore motheo wa gago mo go Keresete o thata go le kana kang. A go ipolela ga gago go tla fetoga fa o lelekilwe mo tirong e bile o lebaganwe ke go lelekiwa mo ntlong, kgotsa fa mongwe yo o mo ratang a tlhokafetse? A o tla bo o sa ntse o opela dipako, kana a o tla bo o tshogile o sena tokololo? Itshekatsheke mme o nne o tlhomame mo Lefokong.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tswana le ntlo e e agilweng mo lefikeng. Keresete ke lefika la me le le tlhomameng le ke emeng mo go lone ke tlhomilwe ka tlhomamo. Ga nkitla ke kgorelediwa ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bagalatia 4:19

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Dipalo 3:33-5:22

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Tlhakole 12

MOAGI YO O NNANG MO TSHEGOFATSONG

Bagalatia 2:16 (KJV)

Me re itse fa motho a sa siamisiwe ka ditiro tsa molao, fa e se ka tumelo mo go Yesu Keresete fela; le rona re dumetse mo go Yesu Keresete, gore re siamisiwe ka tumelo mo go Keresete, e seng ka ditiro tsa molao: gone ga go na nama epe e e tla siamisiwang ka ditiro tsa molao.

Jaaka moagi wa setshaba se o nnang mo go sone, go lebeletswa gore o itshware ka tsela e e rileng. Go na le melao le melawana e e tlhomilweng e e tla lebanang le ditlamorago tse di rileng, tse di tla bonwang di tshwanela ke balaodi ba ba busang, fa o ka tlola epe fela ya yone. Mme lona lo tlile mo Thabeng ya Siona, mme lo tshela ka melao e e farologaneng!

Fa o ne o tsholwa go tswa kwa godimo, o ne wa ntshiwa mo bogosing jwa lefifi mme wa tsenngwa mo Bogosing jwa lesedi. Fano, ga o bereke gore o tle o siamisiwe ke Molao. Ga o go kgonege! Tota e bile, Molao o tlisetswe go rurfatsa gore o ka se ka wa kgona. O sule mo Molaong, mme botshelo jo jaanong o bo tshelang, o bo tshela ka go dumela mo go Keresete! Jaanong lo kafa tlase ga tshelogofatso, e seng kafa tlase ga Molao! Tse ke tsone Dikgang Tse di Molemo tse re di rerang!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke bapotswe le Keresete. Le fa go ntse jalo, ke a tshela. Lefa go ntse jalo, ga se nna, mme Keresete ke ene yo o tshelang mo go nna, mme botshelo jo ke bo tshelang, ke bo tshela ka tumelo mo Modimong ka Leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bagalatia 3:10-14

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: Dipalo 5:23-7:59

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Tlhakole 13

KGOPOLO YA SETLHOGO SA MOLAO

1 Bakorinta 2:16 (KJV)

“Gonne ke mang yo o itsileng kakanyo ya Morena gore a tle a mo rute?” Mme rona re na le mogopolo wa ga Keresete.

Temana eno e a gakgamatsa fa o leka go tthaloganyana se se bolelwang fa. E simolola ka potso e e reng, “Ke mang yo o itseng mogopolo wa ga Morena? Motho a ka itse jang mogopolo wa ga Keresete, Ene yo o bopileng dilo tsothe tse di bonalang le tse di sa bonaleng?”

Mme o se ka wa gakwa ke lotshwao la potso ka gonne e tswelela pele ka go bolela gore re na le mogopolo wa ga Keresete! Fa e le gore se ga se go dire gore o tlole tlole o goa o re haleluya, ga ke itse gore ke eng se se tla go dirang! O NA le mogopolo wa ga Keresete. O setse o na le one! Ga o ithute mogopolo wa ga Keresete gore o tle o kgone go o tthaloganyana, nnyaa. Gone jaanong, o ithuta ka Ene gore o tle o itse bokgoni jo o nang le jone le go bo dirisa. Akanya ka mogopolo o o bopileng Magodimo le Lefatshe go tswa mo go se nang sepe, Ene yo o neng a tsamaya mo godimo ga metsi, a bula matlho a difofu, a leleka matimona, a tsosa baswi, mme mo godimo ga moo go le gontsi—mogopolo o o mo go wena. Lemoga boammaaruri joo, mme o tla nna maatla a a ka se kang a emisiwa, o tla nna le maatla a magolo a semoya!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke na le mogopolo wa ga Keresete. Ke lemoga boammaaruri joo. Ke maatla a a ka se kang a emisiwa. Ke fenyha kgwetlho nngwe le nngwe kana sekgoreletseng sengwe le sengwe se se mo tseleng ya me ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Isaia 55:8-11

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Dipalo 7:60-10:10

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Tlhakole 14

PELO E E ITUMETSENG

Diane 17:22 (KJV)

Pelo e e itumetseng Ee dira tshiamo jaaka molemo; mme mowa o o phatlogileng o omeletsa marapo.

A o itse gore mmele wa gago o na le didirisiwa tsa maemo a a kwa godimo tsa kalafi? Sengwe le sengwe se o ka se tlhokang se mo go wena—tota le kalafi ya bolwetse bope fela jo o ka bo akanyang. Ka jalo, potso ke gore, A o lwala? Baebele fa e re bolelela gore setshego ke molemo o o di gaisang tsotlhe. Mme se ga se go tshoga fela mo go tlwaelesegileng; se ke boipelo jwa Morena. Boipelo jo bo ntseng jalo ga bo a ikaega ka di tiragalo tse di go dikologileng mme bo ikaegile go tswa ko moweng.

Baebele gape ya re, “boipelo jwa Morena ke thata ya me” (Nehemia 8:10). O nonotshiwa ke boipelo jo o bo bonang mo Moreneng. Gape ya re, “Itumeleng mo Moreneng ka metlha yotlhe; ke tlaa ba ke bua gape ka re, Itumeleng” (Bafilipi 4:4). Gangwe le gape Baebele e re bolelela gore re se ka ra tlhobaela mme re itumele ka gonne go dira jalo go botlhokwa gore re itekanele sentle. Tota e tshwana le kalafi.

Diabolo o a itse gore se a tshwanetseng go se dira fela ke go ketlola boipelo jwa gago, mme o go amoga maatla. Ema o nitame mo ditsholofetsong tsa Modimo, o itumele ka bosakhutleng, mme ka nako tsotlhe o tla nna le kagiso e e fetang tlhaloganyo yotlhe fa o ntse o tsosolosa mmele wa gago!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Boipelo jwa Morena ke nonofo ya me. Ga go na sepe mo lefatsheng le se se tla nkamogang boitumelo. Mmele wa me o nna moshana fa ke ntse ke ipela mo Moreneng. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

1 Bathesalonika 5:16

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 10:11-13:16

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Tlhakole 15

ITSEE O IPHE NAKO YA GO IKGAKOLOA

Filemone 1:6 (KJV)

Gore kabalano ya tumelo ya gago, e nne e e thata mo kitsong ya dilo tsoitlhe tse di molemo, tse di mo go lona ka Keresete Yesu.

Go molemo go nna le dinako tsa go bua le bowena kgapetsa kgapetsa. O tshwanetse go nna mokatisi wa gago, motshameki wa gago le morotloetsi wa gago. Ipolelele gore o atlegile, o humile, o na le botsogo jo bo molemo, o sethakga!

Temana e e fa godimo e nonofile thata mme e tlhoka gore o ele tlhoko thata. E bua gore go buaisana ka tumelo ya gago go nna le maduo fa lo ntse lo lemoga le go nna le kitso e e tletseng ka molemo mongwe le mongwe o o setseng o le mo go wena ka Keresete Jesu. Nna le nna ka motsotso o le mongwe. Lefoko leo 'puisano' ke koinonia, le le rayang go nna le botsalano, go nna le seabe, go atamalana. Lefoko 'maatla' ke energēs, le le rayang go nna le nonofo. Mme sa bofelo, lefoko 'go lemoga' ke epignōsis, e leng kitso e e tletseng le e e tlhomameng ya tshenolo. Ka mafoko a mangwe, tumelo ya gago e simolola go dira fa o ntse o lemoga ka botlalo se se neng se setse se le mo go wena fa o ne o tsalwa sesha.

Ka jalo, simolola go ipolelele gore Lefoko la Modimo la reng ka wena mabapi le selo se se rileng. Leba mo seiponeng seo mme o ipolelele gore o na le mogopolo wa ga Keresete, mogopolo wa Moitseanape yo Mogolo wa ditogamaano; ga o kake wa palelwa ke sepe fela se o se dirang!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke lemoga gore ke na le sengwe le sengwe se se molemo mo go nna mo go Keresete, mme ke dirisa tumelo ya me ka bopelokgale. Ke bua dilo tse dikgolo; ke tsamaya ka bogolo ka gonne ke le mogolo ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 4:8-9

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Dipalo 13:17-15:21

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Tlhakole 16

NAKO YA GO KOKOANYA DITSAGAGO

Diane 13:22 (KJV)

Motho yo o molemo o tlogelela bana ba bana ba gagwe boswa, mme khumo ya moleofi e beelwa basiami.

Temana eno ya lekwalo e re naya setshwantsho se sentle, mme gape e dira gore batho ba le bantsi ba ba kgarathelang go itshedisa le ba bangwe ba ba sa kgoneng go dira jalo ba ikutlwe ba kgobegile marapo. Ke mang yo o sa batleng go tsewa e le monna (kana mosadi) yo o molemo le go tlhomamisa gore bana le ditlogolwana tsa gagwe ga di kitla di nna le mathata mo botshelong?

Baebela ga e ke e simolola se e ka se kang ya se fetsa. Yone temana eo e re bolelela gore dikhumo tsa moleofi di beetswe basiami! Lo ne lwa nna basiami fa lo ne lo amogela Keresete, ka jalo dikhumo tsa moleofi di ne tsa beelwa lona gore lo di kokoanye. Tswela kwa ntle ka bopelokgale jo bogolo mme o bone se e leng sa gago ka tshwanelo jaaka ngwana wa Modimo.

Bogosi jwa Legodimo bo bogisiwa ke kgokgontshiamogela, mme batho ba ba dikgoka ba bo tsaya ka dikgoka (Mathaio 11:12). Ka jalo, o se ka wa nna fela o letile gore o newe letlotlo o ntse fela. Nna motho yo o dirang ka natla, o ye kwa ntle koo mme o simolole go baya dirai go kokoanya khumo e e setseng e kokotleditswe. Dira kgwebo kana sengwe fela gore o tle o kgone go kokoanya dikhumo tsa gago.

IPOLELO YA SEPOROFETO

E re ka ke le ngwana wa Modimo, ke dirisa tshwanelo ya me mme ke saena tumalano ya go fetisa letlotlo. Kgwebo ya me e a atlega. Ke tla nna le metswedi e mesha e mentsi ya madi ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Dikgosi 7:5-8

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 15:22-16:50

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Tlhakole 17

MOTSE O MOGODIMO GA THABA

Mathaio 5: 14 (KJV)

Lona lo lesedi la lefatshe. Motse o o mo godimo ga thaba ga o ka ke wa fitlhega.

O ka nna wa gakgamala wa ba wa ngongorega gore batho ba nna ba tla kwa go wena gore o tle go rarabolola mathata a bone, go adima madi, kana go kopa kgakololo fa wena o ntse o na le mathata a mantsi a o tshwanetseng go a rarabolola.

Ke batla gore o lebe karolo ya bobedi ya temana ya gompieno. E re tshwantsha le motse o o thomilweng mo thabeng o o ka se kang wa fitlhega. O a bona, ga o kake wa iphitlha fa masego a Modimo a simolola go bonala mo botshelong jwa gago. E bile O bua jaana, "A go nna le poelo ga lona go bonatshege mo bathong botlhe!" (1 Timotheo 4:15) Toropo e dira jaaka lefelo la kgwebo, motswedi wa dilo tse di tlhokegang letsatsi le letsatsi, jalo le jalo. Batho ba tla ya kwa ditoropong go ya go itshedisa. A o bona gore se se ya kae?

O se ka wa gakgamala fa batho ba tla go go kopa thuso; o tswana le motse mo go bone fa o kgomaretse mo go Keresete, yo e leng motswedi wa rona wa konokono wa lesedi le botshelo. Ba go leba jaaka lefelo la tharabololo, ka jalo nna Joseph wa lelapa la gago mme o ba ntshe mo lehumeng!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke nna lesedi la lefatshe. Ke lefelo la go tharabololo. Ke nna yo o tla ntshang kokomana ya me mo lehumeng, mme ba tla itse Modimo yo ke mo direlang ka ntlha ya se ba se bonang mo botshelong jwa me ka leina la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Johane 7:38

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 17-20

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Tlhakole 18

MABOLOKELO A A TLHWATLHWA KGOLO

Luke 12:33 (KJV)

Rekisang tse lo nang natso, lo ntshe dikatso; ipolokeleng dikgwama tse di sa onaleng, e bong khumo kwa magodimong e e sa khutleng, kwa legodu le sa atameleng teng, le fa e le motoutwana o sa senyeng teng.

Akanya fela: re kgona go tsena mo bankeng e kgolo go di gaisa tsothle, e bile ga e amiwe ke kwelo-tlase ya itsholelo! E na le maranyane le tshireletso a maemo a a kwa godimo a nang le tshireletso e legodu lepe le ka se kang la tsena. Ka 2008, lefatshe le ne la welwa ke mathata a magolo a kwelo-tlase ya itsholelo mme batho ba ne ba latlhegelwa ke dilo di le dintsi go akaretsa le madi a ba neng ba a bolokile mo dibankeng.

Mme ga re ba lefatshe le. Re na le tshono e e kgethegileng ya go tsena mo setheong sa madi sa selegodimo se se sireletsegileng ka botlalo go boloka matlotlo—matlotlo a rona kwa Legodimong ka go a abela tiro ya Bogosi. Ke peeletso e e nang le dipoelo tse di kwa godimo thata le tshireletsego e e tlhomameng kgatthanong le seji. Ga o bone maduo a magolo fela, mme pelo ya gago le yone e latela letlotlo la gago kwa legodimong. Seo se raya gore o neela Modimo pelo ya gago mmogo le khumo ya gago. Jaanong, fa pelo ya gago e le kwa Modimong, seo se Mo gwetlha go tsiboga ka ditsela tse o sa di akanyeng. Ka jalo, itlwaetse go ipolokela matlotlo kwa legodimong!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke leloko la Banka ya Legodimo le le nang le karata ya platinamo; ke motho yo o bayang madi ka kgapetsakgapetsa; go neela ke ngwao ya me; ke tshwakgotswe ke Bogosi, mme madi a ke a tsayang a tla bo a le mantsi thata ka Leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Bakorinta 9:7-8

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 21-23

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Tlhakole 19

NNA MOITHUTI WA LEFOKO

2 Timotheo 2:15 (KJV)

ithute gore o itshupe o le modiri o o lebosegang mo Modimong, o le modiri yo o se nang go tlhajwa ke ditlhong, o aroganya lefoko la boammaaruri ka tshiamo.

Jaaka ngwana wa Modimo yo o tsetsweng sesha, o ne wa nna moagi wa Siona gone foo. Bogosi jo bo tsamaisiwa ka melao ya jone e e tswang go sele mo eleng gore Baebele e bua gore ke boeleele mo go ba eseng baagi teng. Se se raya gore go na le dilo tse dintsi tse re tshwanetseng go di ithuta ka Bogosi bo boshia.

Lemororo go le botlhokwa thata gore re ithute melao ya boitsholo gore re tle re bone mosola wa dipelo tsa yone ka botlalo, gape re na le maikarabelo a go itse sentle molaomotho wa Bogosi, kafa bo tsamaisiwang ka teng, le gore ke ka eng go le botlhokwa go nna moagi wa jone. Kitso e e go thusa go bolelela ba bangwe molaetsa o wa botlhokwa le go femela tumelo ya gago fa e gwethiwa. Fa o ne o amogela Morena Jesu Keresete, o ne wa nna motho yo o ka amogelang thomo ya go tsena mo lefatsheng. Ka gone, go botlhokwa gore o ithute Lefoko mme o itshupe o le mothuti wa Lefoko. Fa o ntse o dira jalo, o tla bo o golola maatla a a mo teng ga gago!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke moithuti wa Lefoko la Modimo. Ke kgona go tlhaloganya Lefoko ka bonako e bile ke na le bokgoni jwa go tlhalosetsa batho ba ke ba bolelelang Dikgang Tse di Molemo. Fa ke ntse ke tsenelela mo Lefokong, kgaolo ya me e a gola mo Leineng la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Timotheo 4:2

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Dipalo 24:1-26:34

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Tlhakole 20

DINAKO TSA GO IKGOGELA MORAGO

Mathaio 14:23 (KJV)

Ya re a sena go naya batho tsela, a tlhatlogela kwa thabeng a le esi go rapela; ya re go le maitsiboa, a bo a le teng a le esi.

Ka nako ya fa Morena Jesu a ne a direla mo lefatsheng le, o tla lemoga gore gantsi o ne a ikgogela ko morago go ya kwa dithabeng go ya go bona kagiso le tidimalo gore a tle a nne le nako a rapela. O ne a batla go ikgoganya le batho ba ba neng ba mo dikologile gore a tle a kgone go oketsa maatla gape. O ne a boa a tletse maatla, a dira dikgakgamatso tse di sa tlwaelesegang, a leleka matiimona le go laola diphefo go ema.

Ke ga kae o tsaya nako ya go oketsa maatla gape, fa e le gore o a tle o nne le one? Dinako tse tsa go nna le botsalano jwa tidimalo le Mowa o o Boitshepo di botlhokwa thata mo go goleng ga gago semoweng le go tlwaelana le Ene. Ga ke bue ka nako ya thapelo e e tletseng dikopo. Seo ke fela gore re nne ditsala. Pesalema 46:10 ya re, "Didimala mme o itse gore ke Ene Modimo". O dikologwa ke kagiso e kgolo e e gaisang tlhologanyo gore fa o tswa, o kgone go laela tikologo ya gago gore e nne e ritibetse ka gonne o tla bo o ntsha se se mo teng ga gago, fela jaaka Morena Jesu a ne a didimatsa sefelo. Itirele seelo sa go nna le dinako tsa go ikgogela morago kgapetsakgapetsa.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke laola kagiso le tidimalo mo botshelong jwa me. Go sa kgathalesege tlhakatlhakano e e leng teng mo tikologong ya me, ke nna ke nitame, ke tlhomame mo Lefokong la Modimo, e bile ke nonotshiwa ke maatla a Mowa o o Boitshepo!

TSWELEDISA GO ITHUTA

1 Bakorinta 14:2-4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: Dipalo 26:35-28:31

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Tlhakole 21

BADIRAGATSI BA THATO YA MODIMO

Ditiro 12:5 (KJV)

Petere a tsengwa mo kgolegolong; mme phuthego ya nna ya mo rapelela Modimo ka tlhoafalo.

Fa Modimo a ne a bopa Atame, O ne a mo naya maatla otlhe a go busa le go nna le taolo mo dilong tsotlhe mo lefatsheng leno. Go tswa foo Morena Jesu o ne a tla mme a re: "Taolo yotlhe ke e neilwe kwa legodimong le mo lefatsheng. Go tswa foo o ne a re laela gore re ye kwa lefatsheng lotlhe, a re naya maatla otlhe a go fenya mmaba gore re mo fenye.

Go ya ka fa Modimo amegang ka teng, O re neile maatla le taolo e re e tlhokang gore re kgone go laola lefatsheng leno. Fa o ka bala ditemana di sekae tse di fa pele ga eo, o tla bona gore Herode o ne a sa tswa go bolaya Jakobe mme jaanong o ne a tshwara Petere gore a tle a mmolaye morago ga moo. Mo nakong e Kereke e ne ya tsoga mme ya rapela e sa kgaotse. Ba ne ba diragatsa maikarabelo a bone a go rapela le go dira thato ya Modimo ka seemo seo. O na le boikarabelo jwa go dira thato ya Modimo. Fela jaaka kereke e ne ya rapela mme ya golola maatla a legodimo go namola Petere mo kgolegolong, rapela mme o golole maatla a legodimo mo botshelong jwa gago.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke laela le go bolela thato ya Modimo ka botshelo jwa me. Ke dirisa taolo ya me go laola sengwe le sengwe mo botshelong jwa me. Ke romela baengele go fodisa mmele wa me le go ntlisetsa ditlamelo tsa madi ka Leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 1:14

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 29:1-31:47

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, Tlhakole 22

LORATO LWA NTLHA

Tshenolo 2:4 (KJV)

Le fa go ntse jalo, ke na le sengwe se ke se nyatsang, ka gonne o lebetse lorato lwa gago lwa ntlha mo go nna.

A o a itse gore go motlhofo go tshwarega thata ka go dira tiro ya Modimo mo o tlhokomologang Modimo wa tiro e o e dirang? O tla bo o tlhatswegile pelo e bile o le motlotlo gore o motlhanka yo o molemo wa Modimo, ka metlha o rulaganya ditiro tsa kereke, o ya kwa metseng, o etela batsofe le masiela, o a direla mo kerekeng, le dilo tse dingwe tse dintsi.

Mme re bona pono ya Modimo mo temaneng eno ya dikwalo. O akgola tiro e kgolo e kereke e e dirang mme ka bonako fela o supa phoso e kgolo e ba nang le yone mo tseleng e ba tsamayang ka yone le Morena. O ne a re: "O lebetse lorato lwa gago lwa ntlha mo go nna". Akanya seno, Morena ka boene a re, "O ntebetse, boa". A le wena o a e gakologelwa, kgotsa a o gakologelwa fela lekau la gago la ntlha kgotsa kgarebe ya gago?

Gompieno, busetsa pelo ya gago gape kwa go Ene; boela kwa loratong loo lwa ntlha. Ithute go rata pelo ya Gagwe gape fa o ntse o mo obamela. Ikgaoganye le modumo wa lefatshe mme o fetse nako e e molemo le Ene ka thapelo. Iphe nako ya go nna le Ene gompieno.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Gompieno ke lebisa pelo ya me sesha kwa Modimong. Ke ikana gape le go tlhomamisa lorato lwa me mo Kgosing ya Dikgosi. Ke kopane le Ene, e bile ke ratiwa thata ke Ene! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Ditiragalo 7:14

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 31:48-33:56

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, Tlhakole 23

MMADITSHAENE

Ditiro 17:28 (KJV)

Gonne mo go ene re a tshela , re a tshikhinyega, re gone ka ene; jaaka le bangwe ba baboki ba lona ba kile ba bua ba re: ‘Gonne le rona re losika lwa gagwe.’

Gantsi, Bakeresete ba tshela botshelo jwa bone ba leka fela go itshedisa, ba tshela fela, ba se na madi, ba le mo mathateng e bile ba sa kgotsofale. O ka nna wa ba wa utlwa mongwe a re, “Ka mabaka a diemo tse, ga ke na seipato”. Kgotsa o botsa mongwe gore o tsogile jang, mme a bo a re, “Ga go maswe mo go kalo”. Fa e le gore ga go maswe, go raya gore go molemo... ga se tlolololao e bile ga se boikgogomoso go nna tshela sentle kana go bua gore o tswelutse sentle.

Le fa go ntse jalo, mma re bue ka se re neng re bua ka sone. Tlogelang go tsamaya le lefatshe le ka gonne ga lo karolo ya lone. O se ka wa tlhola o dira dilo ka tsela eo. Tsogang lo itemoge gore lo bomang le gore lo ba ga Mang. Ela tlhoko temana ya letsatsi le: “Gonne re tshela ka ene e bile re a tshikhinyega e bile re gone ka ene”. Re teng ka ntlha ya ga Keresete. Bakaulengwe, bokgaisadi, lo mo teng ga mmaditshaene o mogolo go di gaisa tsoitlhe! O ka kgona go itshokela seemo se se thata thata o sa iphitlhe. Fa mmaba a akanya gore o go tshwere, kana itsholelo ya lefatshe lotlhe e phutilhama kana go tla leroborobo le lengwe... ga o amiwe ke seo ka ntlha ya seemo sa gago mo go Keresete! Eno ke temana e o tshwanetseng go thatlhanya ka yone go fitlha e nna selo sa nnete mo go wena. O tla kua le go goa o bo o taboga o ralala lobota ka leina la ga Jesu!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga nkake ka fennngwa, ga ke robege! Go sa kgathalesege gore ke eng se se mo tseleng ya me, ke tswelela pele ke gatela pele, ke phatlakanya sekgoreletsengwe le sengwe ka gonne ke le mo go Keresete Jesu, Kgosi. Haleluya!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Johane 15:4-5

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Dipalo 34-36; Duteronomie 1:1-15

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, Tlhakole 24

MOTSHAMEKI WA TLHWATLHWA (MVP)

Ditiro 9:36-40 (KJV)

Jaanong go ne go le morutwa mongwe wa mosadi kwa Jope yo leina la gagwe e leng Tabitha, fa go tlhalosiwa ke go re Dorekase. Mosadi yoo o ne a tletse ditiro tse di molemo le dikatso tse a neng a di dira. Me ga dirala mo malatsing a o a lwala, me a shwa. Mme Petere a ba ntshetsa botlhe kwa ntle, a khubama ka mangole, a rapela, a ba a retologela kwa setopong, a re: “Tabitha, nanoga”. Me a budulola matlho a gagwe, me ea re a bona Petere, a rapamologa.

Ka sekai, mo National Football League (NFL), go na le sekgele sa maemo a a kwa godimo se se bidiwang Most Valuable Player Award (MVP) se se newang motshameki wa tlhwatlhwa. Ba amogela madi a mantsi, mme boleng jwa bone bo oketsega le mo dituelong tsa nako e e tlang.

Jaanong, leba MVP Dorokase. O ne a lwala a bo a swa, mme ‘setlhopha’ sa gagwe se ne se ka se kgone go tshela kwantle ga gagwe, ka jalo ba ne ba bitsa moapostola Petere gore a tle go mmusa. A go ka buiwa jalo le ka wena? Gompiano, leka go nna motho yo o bothokwa mo lelapeng la gago, mo kerekeng ya gago, le mo lephateng la gago. Dira gore o itsiwe ka go aba ga gago le ka tirelo ya gago. Fa boleng jwa gago mo Bogosing bo ntse bo oketsega, o tla tthomamisa le bokamoso jwa gago, ka jalo le e leng loso ga lo kitla lo letlelelwa go ama.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Gompiano ke simolola tsela ya go nna MVP mo lefatsheng la me. Ke bothokwa thata e bile ga ke emisediwe mo bokgoning jwa me. Ka mabaka a o, isagwe ya me e phatsima thata mo leineng la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

Ditiro 10:1-4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Duteronomie 1:16-3:29

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Tlhakole 25

NNA MODISA WA MORWARRAGO

Bahebera 10:24-25 (KJV)

A re gopolaneng, re tlhotlheletsaneng mo loratong le mo ditirong tse di molemo; re se ka ra bakela go phuthega ga rona, jaaka mokgwa wa bangwe, mme re laelane; bogolo thata ka lo bona letsatsi le ntse le atamela.

Gantsi batho ba bua ka kgatelelo ya balekane e e tswang mo ditsaleng le mo badiring ka tsela e e sa siamang, mme temana ya gompiano e re kgothaletsa go tlhotlheletsana le go kgothatsana go bontsha lorato lwa rona le go tlhotlheletsa ba bangwe ka tsela e e siameng gongwe le gongwe kwa re leng teng. Baebele ya re, "Tshipi e lootsa tshipi; motho o lootsa jalo sefathhego sa tsala ya gagwe".

Ke gone ka moo go leng bothokwa thata go nna karolo ya Setlhophapha sa Disele, koo setlhophapha se sennyane sa batho ba ba akanyang ka tsela e e tshwanang, se go thusang go ithuta Lefoko mme o le dirise mo seemong sone seo. Ka sekai, o bua ka dikwalo tse di buang ka go fodisiwa, go tswa foo o bo o ya go rapelela balwetse mme o bo o boa go tla go ba bolelela gore o bone eng. Temana eno e tswela ka go re bolelela gore re kgothatsane gore re se ka ra fosa go ya kerekeng! Ka jalo, o leletsa mang mogala go mo kgothaletsa gore a se ka a tlogela go tla tirelong ya kereke? Nna molebedi wa ga morwarrago gompiano; tlhokomela morwarrago le kgaitsadio gompiano.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke nna motlhokomedi wa morwarre. Ke kgothatsa bakaulengwe le bokgaitsadi ba me gore ba fithelele bogodimo le boteng jo bogolo mo go Keresete, fela jaaka ba nkgothatsa, ka Leina la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Ditiro 2:46-47

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Duteronomie 4:1-6:15

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, Tlhakole 26

TSE DI SA TLWAELESEGANG DI GAKGAMATSA

Daniele 11:32 (KJV)

“Ba ba leofileng kgatlhanong le kgolagano O tlaa ba tsietsa ka mafoko a a borethe; mme batho ba ba itseng Modimo wa bone ba tlaa nonofa, ba diraditiro tse di gakgamatsang.

Go ya ka ditekanyetso tsa lefatshe, ra re kitso ke maatla mme o duelelwa se o se itseng ka tiro e o e dirang. Lokwalo lo lo fa godimo lo bolela gore ba ba itseng Modimo wa bone ba tla nonofa; ba tla nna diganka tsa semowa mme ba tla dira ditiro tse di gakgamatsang! Baebele e tlhophisa mafoko a yone ka kelotlhoko fano. E re ‘ditiro tse di gakgamatsang,’ se se rayang gore o tla dira dilo tse di sa tlwaelesegang o sa dirise dipe tse di kgethegileng!

Go motlhofo go fitlhelela maemo ano fa o simolola go itse Modimo ka Lefoko la gagwe. Fa o sekaseka rekoto ya gagwe go tloga kwa tshimologong go ya kwa bokhutlong, o tla lemoga gore ga a ise a ko a fenngwe mo ntsweng epe. Tota e bile, o tla bona gore Baebele ke buka e e nang le dipolelo tsa batho ba ba nang ba mo ganetsa mme ba fenngwa gotlhelele. E re ka o na le pego eo, o ka kgona go lebagana le kgwetlho nngwe le nngwe o itse gore o engwe nokeng ke Mongwe yo o se keng a fenngwa. O tla tshosa mmaba go fitlha o nna lesedi mo moweng jaaka Paulo, yo le ene mowa o o bosula o neng wa ipolela, “Paulo re a mo itse” (Ditiro 19:15). Tseenelela go ya kwa teng mme o itse Modimo wa gago ka tshenolo, mme o tla bona gore o tla amogela eng ka Keresemose!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Fa ke ntse ke tseenelela mo kitsong ka Modimo yo ke mo direlang, ke a nonofa. Bokgoni jwa me jwa go dira dilo tse di sa tlwaelegang bo oketsega mo leineng la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 13:5-6

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 6:16-9:21

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Tlhakole 27

TSAMAISO E TLHAKATLHAKANE

2 Bakorinta 5:7 (KJV)

gonne re tsamaya ka tumelo, e seng ka pono.

Motsamao wa rona mo lefatsheng leno e tlhakatlhakane go re solegela molemo thata mo e leng gore ga e a siamela mo mmaba wa rona! Lokwalo lo lo fa godimo lo bolela gore re tsamaya ka tumelo, e seng ka pono, e leng boammaaruri tota, ka gonne mosiami o tlaa tshela ka tumelo. Mme lefa go ntse jalo go na le dikgang tse di kgalang: Ka ntlha ya go bo o le kafa tlase ga bodiredi jo jwa boperofeti, o tsamaya mo tikologong e e boleletsweng pele. Totatota, ga o tsamaye ka bofofu go ya kwa bokamoso e o sa e itseng; nnyaa, ke setse ke tsamaile ngwaga otlhe mme ke bone gore go molemo e bile go na le katlego e e go emetseng.

Ka go ikopanya le nna, o na le le seabe mo tshegofatsong ya botshelo jwa me. O na le tshwanelo ya sengwe le sengwe se o se bonang mo botshelong jwa me. Jaaka e kete seo ga se a lekana, popo yotlhe e ne ya laelwa gore e utlwe lentse la gago le go ikobela ditaolo tsa gago. Fa o jala peo mo mmung, e rulaganyeditswe go ata. Ka tsela e e tshwanang, lentse la gago le rulagantswe go bopa se o se buang. Ka jalo mpoletlele, o ka palelwa jang fa sengwe le sengwe se diretswe gore o fenyne ka metlha!?

IPOLELO YA SEPOROFETO

Go tloga gompieno, ke dirisa sengwe le sengwe se ke nang le sone. Moporofeti Uebert Angel ke ene a nthusang. Fa ke ntse ke dirisana le ene, ke nna le seabe mo bopelonoming jwa botshelo jwa gagwe. Ke dira dilo tse di tshwanang le tse a di dirang ka leina la ga Jesu! Kgalalelo e nne go Modimo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 1:7

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 9:22-12:32

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, Tlhakole 28

IKANYE THULAGANYO E

Bahebera 4:11 (KJV)

A re tlhoafalelang he go tsena mo boikhutsong joo, gore go se nne ope yo o welang mo tseleng e e tshwanang ya botlhokakutlo.

Ka dingwaga di le dintsi, o ntse o kgweetsa koloi eno ya gago e o neng o tshwanetse go e laola, o fetole lefetlho la lebel le modumo wa koloi , o emise le go oketsa lobelo. Mme ka tshoganyetso fela, o lemoga gore Modimo o a go segofatsa, mme jaanong o na le Tesla Cybertruck. Eno e itsamaisa ka boyone fa wena o ntse o nwa tee. Kwa tshimologong, seno e tla nna kgwetlho ka gonne o tla iphitlhela o batla go dira se o se tlaetseng.

Ke gone ka moo temana ya gompieno e re bolelelang gore re dire ka natla go tsena mo boikhutsong jwa Gagwe. Go dira ka natla mo o tshwanetseng go go dira ke go tlosa mogopolo wa gago mo go lekeng go dira molemo, go leka go tshela sentle, le go nna le boemo jo bo siameng le Modimo. Re bolelelwa gore re tsoge mo go se Morena a re diretseng sone gore re se ka ra tshwanelwa ke go bereka mme re ikhutse fela mo go Ene mme re dirise molemo wa tshogofatso o A re e fileng. Fa o tsena mo boikhutsong jwa gagwe, ga e tlhole e le wena yo o dirang tiro eno, mme ke tshogofatso ya bo sa re tshwanelang jwa Modimo jo jaanong bo dirang ka wena ka ditsela tse di tla dirang gore o akanye. Ruri tseno ke dikgang tse di molemo!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Gompieno, ke tlogela go leka go dira dilo go ya ka bokgoni jwa me. Ke tsena mo boikhutsong jwa Gagwe. Sengwe le sengwe se ke se dirang go tloga jaanong go ya pele se tla dirwa ka maatla a Moya o o Boitshepo mo leineng la ga Jesu! Amene.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 2:13

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 13:1-16:8

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, March 2

O TSHOLETSWE MO SIONE

Pesalema 87:5 (KJV)

Mme Sione o tla bidiwa go twe: “Motho yole le yole o tsaletswe mo go ene; Mogodimodimo ka esi o tla o tlhoma”.

Batho ba le bantsi ba bolela gore ba paletswe ke go atlega ka ntlha ya tsela e ba godisitsweng ka yone mo lelapeng le ka ntlha ya losika lwa bone. Le fa go ntse jalo, ba sa ntse ba sa tlhaloganye dilo tse disha tse di diragalang. Bibela e bolela gore bao ba leng mo Bogosing ba tsetswe mo Sione. Setifikeiti sa gago sa botsalo se ka nna sa re o tsholetswe mo toropong kana mo motsaneng o o rileng, mme seo ga se botlhokwa ka gonne motho yo mosha yo o tla nnang ene ga a tsholwa mo motsaneng oo. Ditlankana tsa gago tsa boitshupo di ka tswa tota di bolela jalo, mme gone o moagi wa Siona. Go ya ka Baebele, seo ke sone se tota o leng sone.

Ga go na maatla ape a a bosula a a tswang mo losikeng lwa gago a a ka go thibelang. O sebojiwa se sesha, mme dilo tsotlhe di fetogile tse disha. O na le botshelo jwa ga Keresete mo teng ga gago. Ga go na sepe se se tshwanang le go palelwa mo botshelong jwa gago. O tla dira se ba bangwe ba paletsweng ke go se dira ka gonne o moagi wa Legodimo, o tsetswe go tswa kwa godimo le ke peo e e sa senyegeng. Tswela kwa ntle gompieno mme o tshware dithaba tsotlhe tse di lebegang di sa tshikinyege, mme ruri o tla di bona tsotlhe di dirwa selegae.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tshotswe ke tswa kwa godimo; ke moagi wa mmatota wa Siona. Ga go na lehuma, go tlhoka kana botlhoko jo bo ka tsenelelang mo botshelong jwa me. Ke na le maatla a go lwantsha badimona, ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 3:20-21

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 20:1-23:14

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, March 3

MODIMO WA SETLHOGO

1 Johane 4:4 (KJV)

Lona bana ba me, lo ba Modimo, mme lo ba fentse; gonne yo o mo go lona o mogolo bogolo go yo o mo lefatsheng.

Fa re re selo se “dirilwe ka gauta”, seo ga se reye gore ke sa gauta. Go raya gore selo seno se dirilwe ka gauta, se tletse ka dikarolo tsa gauta. Ka mo go tshwanang, fa Baebele e re o tswa mo Modimong, go raya gore o dirilwe ka dikarolwana tsa Modimo kana dikarolo tsa Modimo. Go tswa kwa tlhogong go ya kwa dinaong, o mothofatso wa se se boitshepo; sengwe le sengwe se se mo go wena ke Modimo. Fa o tsamaya, le ka motlha o se ka wa akanya gore o mmele fela o o tsamayang. Ga se fela gore o na le maatla a magolo a semoya.

Ga go na bolwetse, lehuma, kana go palelwa mo Modimong ka gonne go na le lesedi fela mo go Ene mme ga go na lefifi. Modimo ga a ka ke a nna mo lefelong le le lengwe fela le diabololo le balatedi ba gagwe. Bolwetse joo, lehuma, kana go tshwenyega thata mo maikutlong go tlhoka go utlwa go tswa mo go wena gore gompieno ke letsatsi la go leleka. Ga ba tlhole ba ka kgona go nna mo tempeleng ya Modimo. Fa o tsena mo ofising ya gago kana mo lefelong la gago la tiro, itse fela gore ga se wena yo o gatang ka dinao mme ke Modimo ka boene. Tsamaya o ye go gapa dinaga!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke senatla sa semoya, mme sengwe le sengwe mo go nna se boitshepo. Ke tshela ka phenyoo, mme bosupi ke dijo tsa me tsa letsatsi le letsatsi. Ke setse ke fentse lefatsheng le le nkologileng. Modimo o teng mo dintheng tse dinnye tsa botshelo jwa me. Ke tlhomeletswe go fenya mo leineng la ga Jesu!

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Petere 1:3-4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 23:15-27:10

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, Mopitlwe 4

BOEMASETELE JWA MODIMO

2 Bakorintha 5:20 (KJV)

Jalo he, re baemedi ba ga Keresete, jaaka e kete Modimo o lo rapela ka rona; re lo rapela mo boemong jwa ga Keresete ra re: “Lo letlangwe le Modimo”.

Batho ba le bantsi ga ba tshaloganye bokao jwa mmatota jwa boemedi. Ba akanya gore kago ya boemedi ke kago kana ofisi e e dirisiwang ke moemedi. Boemedi ke boemedi fela fa moemedi a le mo teng. Fa a seyo mo kagong eno, e bidiwa kantoro ya bokhanselara. Se se dirang gore kago e nne boemedi ke go nna teng ga moemedi. Ka tsela e e tshwanang, fa moporesidente wa Amerika a palama helikopotara, e nna Air Force One. Ga se tsela e helikoptara e dirilweng ka yone e e dirang gore e nne Air Force One, mme ke se se mo teng ga yone.

Fa Baebele e go bitsa moemedi wa legodimo, go raya gore tikologo nngwe le nngwe e o tsenang mo go yone e nna moemedi wa Modimo. Go nna gone ga gago jaaka ngwana wa Modimo go tlatse tikologo yotlhe ka go nna gone ga Modimo. Ga go na lehuma, go tlhoka, kana go boga mo tikologong ya Modimo. Gompieno, gongwe le gongwe kwa o yang teng, o tla bona matswela a a molemo fela ka gonne o morongwa wa legodimo, mme go nna gone ga gago go dira gore go nne le moya wa bomodimo.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke moemedi wa legodimo. Go nna gone ga me ke go nna gone ga Modimo. Ga go na sebaka sa go thaela, go nna motho wa maemo a a kwa tlase, kana bolwetsi mo botshelong jwa me ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

1 Johane 4:17

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 27:11-28:68

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, March 5

DITLHAKISETSO TSA MOLELO

Mareko 1:35 (KJV)

Me a coga mo moshon o o phakelañ, letsatsi le sa nntse le le lefifi, me a cwa, a ea kwa lehatshiñ, me a rapela gōna.

Lefatshe le tletse ka batlhami ba dilo tse di farologaneng tse di jaaka dijo, boranyane le ditlhubolo. Go na le lefelo le le lengwe le ba iseng ba ko ba le ame mme rona Bakeresete re le amile. Baebele ya re pele Jesu a kopana le batho, o ne a tsoga mo mosong a bo a rapela. O ne a dira eng mo mosong ono? O ne a dira le go tsenya molelo. O ne a sa batle go lebana le tiro ya letsatsi a sa tshuba molelo. Ga go babalesege go lebana le letsatsi o sa tsenye molelo mo teng ga gago.

Fa o rapela, o dira gore go nne le molelo mo mmeleng wa gago gore o se ka wa fengwa ke diabololo le balatedi ba gagwe. Ga go na sepe se se kgonang go emelana le molelo. O tseenelela mo dikagong tse di sireletsegileng a bo a di senya. Fa o ntse o bala molaetsa ono wa boperofeti, simolola go rapela le go rapelela gore o tle o nne o tletse ka molelo. Thapelo e tshwana le go tima molelo. O se ka wa lapiswa ke go rapela, go sa kgathalesege gore o ka tswa o lebane le eng gompieno. Rwala fela thapelo mme o ye go lebana le mafelo ao o neng o akanya gore ga a ka ke a fengwa. Ga go na sepe e bile ga go na ope yo o tla go thibelang kgotsa a go thibela go diragatsa maikaelelo a Modimo a go a neileng ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke nna motlhami wa molelo. Fa ke rapela, sengwe le sengwe se a tsamaya. Ke laela gore thaba nngwe le nngwe e fetoge lebala ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Jude 1:20 (NW)

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 29:1-32:14

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, March 6

OIL

1 Samuele 16:13 (KJV)

Samuele a tsaya lonaka lwa lookwane mme a mo tlotša mo gare ga bomogolowe. Go tloga ka letsatsi leo go ya pele, mowa wa Morena wa tla mo go Dafita ka thata. Foo Samuele a nanoga, a ya kwa Rama.

Fa Samuele a ne a tlotša Dafide, batho ba ba neng ba mmona ba ne ba akanya gore e ne e le lookwane fela mo tlhogong ya gagwe. Mme e ne e se oli fela. Go tloidiwa ke Modimo mo a neng a go amogela ka letsatsi leo go ne ga mo tlaola mo go bomorwarraagwe. Fa a ne a simolola go dira ditiro tse di gakgamatsang mo ntweng, oli e ne ya mo nonotsha. Go tloidiwa ga Modimo mo teng ga gago go go tlaola mo go ba bangwe, mme go tloidiwa gono go nnela ruri. Dirisa leokwane leo la Modimo go simolola gompieno. Ngwana mongwe le mongwe wa Modimo o na le oli ya Modimo; ga se ya baruti fela.

Fa o ntse o amogela bopelothomogi jwa Modimo ka Lefoko, go tloidiwa go go tshwanang go anamela mo kgwebong ya gago, mo lelapeng, mo boitekanelong, le mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo jwa gago. Ga go na ope yo o ka go thibelang ka gone o na le oli, mme bopelothomogi jwa Modimo bo nonofile mo botshelong jwa gago. Jesu ka boene o ne a bolela gore Moya wa Morena o ne o le mo go Ene le gore O ne a tloiditse go rera Mafoko a a Molemo. O ne a na le lookwane lo lo neng lo tla dira tiro ya Gagwe. Gompieno, lookwane loo lo mo botshelong jwa gago lo dira gore go nne le phetogo e e boleletsweng pele.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Modimo o tlotse botshelo jwa me ka moya wa gagwe. Ke na le oli e e ka dirang gore ke atlege le go laola. Ke laela sengwe le sengwe se se amanang le botshelo jwa me gore se ye kwa lefelong le le tshwanetseng ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Isaia 10:27

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Duteronomie 32:15-34:12; Joshua 1:1-9

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, March 7

DINAMIC POWER (Maatla a go Tsamaisa Motlakase)

2 Bakorintha 3:18 (KJV)

Mme rona rotlhe, e re ka re bonatsa kgalalelo ya Morena jaaka mo seiponeng ka difatlhego tse di sirolotsweng, re fetolelwa mo setshwanong sa one, go tswa kgalalelong nngwe go ya kgalalelong e nngwe, jaaka go tswa mo Moreneng Mowa.

Bogosi jwa Modimo ga bo eme. Bibela e tlhomamisa gore re tswa mo kgalalelong re ya kwa kgalalelong, mo go rayang gore ga go na mofuta ope wa kgalalelo o Modimo a ka se kang a o tlogela. O eletsa gore o bone kgalalelo ka metlha. O ka nna wa akanya gore se Modimo a go diretseng sone ke selo se se molemolemo se a ka kgonang go se dira, mme lefa go ntse jalo o kgona go go gakgamatsa motsotso mongwe le mongwe kwantle ga go ipoeletsa. A ka dira sengwe se sesha mo lelapeng la gago.

Lefoko leno la boperofeti le dira gore o nne le diphuka mo botshelong jwa gago fa o ntse o le ja. Ga go tlhole go na le go sa dire sepe mo botshelong jwa gago ka leina la ga Jesu. O tswa mo seemong se sengwe sa kgalalelo o ya kwa go se sengwe. Yo o leng mo go lona o mogolo, mme ga go na lebaka la go ikgogela morago. O gapa dinaga ka maatla a Moya o o Boitshepo. Nna tekatekano, tswa o ye go bona Mothatayotlhe a dira sengwe se sesha mo botshelong jwa gago.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Modimo o dira sengwe se sesha mo botshelong jwa me. Ga go na sebaka sa go tlhaela, go atholwa, boleo, kana lehuma mo botshelong jwa me. Ke losika lwa Mogodimodimo, mme botshelo jwa me bo ntse bo oketsega go tswa kgalalelong go ya kgalalelong.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baefeso 3:20

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Joshua 1:10-4:24

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, March 8

KGANG YA MAFOKO

Mathaio 12:37 (KJV)

Gonne o tla kaiwa mosiami ka mafoko a gago, le fa o ka bonwa molato ka mafoko a gago”.

Lefoko lengwe le lengwe le o le buang ga le swe. E a tsamaya e bo e leta gore e diragatse se o se buileng. E ka ne se o se buileng se boammaaruri kana nnyaa, lefoko la gago le tla dira gore se o se buileng se diragale. Fa o re dilo di thata, lefoko leno le tla tlhomamisa gore sengwe le sengwe se o se amang se nna thata. Fa o re mongwe le mongwe o go tlhoile, lefoko leo le tla tlhomamisa gore mongwe le mongwe o go tlhoile. O ka nna wa akanya gore o a porofeta fa o bona seno se direga, le fa go ntse jalo, o a itshekatsheka e bile o dira gore botshelo jwa gago bo nne thata.

Tsela e e motlhofo ya go lwantsha lefoko le le sa siamang ke go le emisetsa ka le le siameng. Baebele e bolela gore o tla kgala lefoko lengwe le lengwe le le go tsogologelang (Isaia 54:17), se se rayang gore mafoko a ka tsogologela mongwe. Mafoko a lwelwa ka mafoko. O ka tswa o kile wa bua sengwe se se sa siamang ka wena pele, mme gompieno tlhopha go bua sengwe se se siameng. O motho yo o thophilweng wa Modimo, mme se o se buang se tla tlisa botshelo. Laela o bo o itsise ka katlego, maatla, go tihatlosiwa maemo, le botsogo jo bo molemo ka Leina la ga Jesu. Mafoko a gago a wela mo mafelong a a monate fa o ntse o bua mafoko ano.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke bua ka botshelo, kagiso le katlego. Ditlhaka tsa me di wela mo mafelong a a monate. Eleruri molemo le kutlwelobothoko di tla nna di ntshala morago malatsi otlhe a botshelo jwa me, ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 18:21

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Joshua 5:1-8:23

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, March 9

TLOGELA DITLHAROLOLO

Johane 7:38 (KJV)

Yo o dumelang mo go nna, jaaka Lokwalo lo buile, dinoka tsa metsi a a tshedileng di tla ela di tswa mo mpeng ya gagwe”.

Ke ile ka kopana le batho ba le bantsi mo bodiheding ba ba reng, Monna wa Modimo, o nthapelele gore malome, rakgadi, mookamedi, kana tsala ya me e nkgakologelwe. Ba dumela thata gore mongwe o sele o tshwanetse go ba namola mo mathateng a bone. Bibela e bolela gore dinoka tsa metsi a a tshedileng di tla elela go tswa mo mpeng ya gago. Noka eno ga e tswa kwa Modimong kgotsa kwa nageng e nngwe; e tswa mo teng ga gago. Keresete mo go lona ke tsholofelo ya kgalalelo yotlhe. Le fa e ka tswa e le eng se se go dirang gore o se ka wa robala, karabo e mo teng ga gago.

Gakologelwa, gongwe le gongwe kwa metsi a fitlhang teng, go na le botshelo. Tota le mafelo a a omeletseng thata a a tshela fa metsi a elela. Go ka nna ga bo go na le lefelo le le omeletseng, le le se nang botshelo mo botshelong jwa gago, mme gompieno, golola metsi ao a botshelo ka go bolela. Karabo e mo go wena, e emetse go gololwa mo karolong nngwe le nngwe ya botshelo jwa gago. Boemo jwa gago bo a tokafala ka gonne o bona ditharabololo mo moyeng wa gago ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Dikarabo tsoitlhe tse ke di tlhokang mo botshelong jono di mo teng ga me. Ke laela gore go nne le ditharabololo mo kgwebong ya me, mo lenyalong la me, mo boitekanelong jwa me, mo thutong ya me, le mo go sengwe le sengwe se se amanang le botshelo jwa me. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bakolosa 1:27

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Joshua 8:24-11:9

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, March 10

TLOTLOLA SETLHOGO SA KA FANTLE

Mareko 7:13 (KJV)

Lo dira lefoko la Modimo lefela ka ngwao ya lona e lo e neetsweng. Lo bile lo dira dilo di le dintsi tse di tshwanang le tseo”.

Tihaloso ya me ya ngwao ke go atlega go go sa feleng. Mekgwa e e neng e dira mo nakong e e fetileng e ka nna ya se ka ya bereka gompieno. Kwa sekolong sa poraemari re ne re tle re re ga go kgonege go dira 1 go ntshiwa 2. Morago ga moo o fitlha mo seemong se mo go sone o lemogang gore karabo ke -1. Karabo ya ntlha e ne ya bereka mo maemong a a rileng, e seng mo maemong a a kwa godimo. O se ka wa pateletsa Modimo go dira dilo go ya ka tsela e o akanyang ka yone. O kgona go dira sengwe se sesha, kgakgamatso e ntsha mo botshelong jwa gago, sengwe se se iseng se ko se direge mo lelapeng la gaeno.

Bibela e bolela gore ba ne ba dira gore Lefoko la Modimo le se ka la dira ka ngwao ya bone, ka go tlhoka tumelo ga bone. Ba ne ba sa dumele gore mosimane yo o neng a le mo popelong ya ga Marea jaanong o ne a kgona go dira dikgakgamatso, ditshupo le dikgakgamatso. Ba ne ba batla gore a ntshe sengwe mo bodumeding jwa bone, mme o ne a gana go dira jalo. Gompieno Modimo o dira sengwe se sesha mo botshelong jwa gago. Sengwe se se neng se ise se ko se nne teng pele se tla kwa go wena ka leina la ga Jesu. Dumela fela.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga ke batle go dira gore Lefoko la Modimo le se ka la nna le matswela ka ntlha ya go tlhoka tumelo. Ke dumela gore thaba nngwe le nngwe mo botshelong jwa me e dirwa selegae. Ke ikaeletse go dira se borremogologolwane ba paletsweng ke go se dira ka leina le le maatla la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baroma 15:4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Joshua 11:10-14:15

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, March 11

DITLHAGELO TSE DINGWE TSA SE-KWARA

2 Bakorintha 5:17 (KJV)

Ke gōna, ha motho a le mo go Keresete, o tlohōlēgō e ncha: dilō tsa bogologolo di hetetse rure; bōnañ, dilō cotlhe di dihile diša.

Go utlwala go sa utlwale fa ke bolelela batho bangwe gore ga se bone ba dirileng gore Jesu Keresete a bapolwe. O matswela a seo, o dirilwe ke loso lwa Gagwe. Ga se wena o dirileng gore a swe; ke wena wa bogologolo yo o dirileng gore a swe. Bibela e bolela gore fa motho a le mo go Keresete, ke sebopiwa se sesha. Lefoko 'le lesa' ke kainos ka Segerika, le le rayang sengwe se se iseng se ko se nne gone pele.

Lo mefuta e mesha ya ditshedi e e iseng e ko e nne teng pele. Maleo otlhe le diphoso tsotlhe di ne di dirwa ke motho yo o neng o le ene pele. Batho ba ba go latofatsang ka se o se dirileng maabane ba tshwana le magodu a a yang kwa atereseng ya gago ya pele go ya go go thukutha. O na le tshiamo ya Modimo mo go wena. Dilo tsotlhe di nna disha fa o ntse o tlhaloganya seno. Ga go na ledimona kana phutso epe e e ka laolang botshelo jwa gago; o na le botshelo jo boshajwa bo feletseng mo go Jesu Keresete. Tswela kwa ntle mme o bone kgalalelo ya Gagwe e e tlhwalhwakgolo e bonala mo botshelong jwa gago.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke sebopiwa se sesha. Ke na le tshiamo ya ga Jesu Keresete mo go nna. Ke laela le go bolela gore dilo tsotlhe tse di amanang le botshelo jwa me di nna disha ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bagalatia 2:20

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Joshua 15-17

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, March 12

BOGOSI BO A Tlhokega

1 Samuele 1:11 (KJV)

“Morena wa masomosomo, fa ruri o ka leba pogisego ya lelata la gago, wa nkgakogelwa, wa se ka wa lebala lelata la gago, wa naya lelata la gago ngwana wa mosimane, foo ke tla mo neela Morena ka malatsi otlhe a botshelo jwa gagwe, mme go se ka ga tla legare mo tlhogong ya gagwe”.

Tsela e e motlhofo ya go bona tharabololo ya Modimo ke ka go rarabolola dilo tse a di tlhokang. Bontsi jwa rona re tlatsa Legodimo ka dikopo, go lela le go ngongorega re sa botse Modimo gore o batla eng. Fa o direla Modimo, le ene o tla go direla. E re ka Modimo a sa tlhoke sepe, go na le dilo dingwe tse a di tlogeletseng batho ba gagwe gore ba di dire mo lefatsheng leno.

Samuele wa Ntlha o bolela gore Lefoko la Modimo le ne le bonwa sewelo, se se rayang gore go ne go se na moperofeti kana lentswe le le ikanyegang la Modimo. Hana o ne a itse gore Modimo o a mo tlhoka mme o ne a re, “Fa o ka tlosa nyopa ya me, ke tla go tsoetsa moperofeti”. E ne e le kgwebo fela; o ne a ntshetsa Modimo se a se tlhokang, mme le ene o ne a mo ntshetsa se a se tlhokang. Gompieno, batla selo se le sengwe se o ka se direlang Bogosi - go ntsha dimpho, go aba, kana mofuta ope fela wa tirelo mo ntlong ya Modimo. Nna tharabololo ya Modimo mme o tla bona tharabololo ya gagwe.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke mosola, e seng mokgweleo mo ntlong ya Modimo. Sengwe le sengwe se ke nang le sone se tswa kwa Modimong, mme tiro ya gagwe ke yone e tlang pele mo go nna. Ke tla gapa meya mme ke direle mo ntlong ya Modimo go fitlha ke gololwa. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 4:19

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Joshua 18:1-21:12

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Mopitlwe 13

NNA MO TSHIMOLOGONG

Ekeseo 14:15 (KJV)

Mme Jehofa a raya Moshe a re: “O goelang kwa go nna? “Raya Baiseraele gore ba gatele pele.

Fa bana ba Iseraele ba ne ba bona Lewatle le Lehibidu le duma kwa pele ga bone mme Baegepeto ba le kwa morago ga bone, ba ne ba akanya gore ba tlike go swa. Boemo jwa bone bo ne bo lebege bo se na tsholofelo e bile bo le kotsi. Moperofeti Moshe o ne a goela kwa Modimong, mme Modimo o ne a sa ikaelela go reetsa kopo ya gagwe fa e se fela go mmolelela gore a lese batho ba tswelile pele. Re ka kgona jang go gatela pele fa metsi a le fa pele ga rona? Eno ke potso e batho ba le bantsi ba ka tswang ba ile ba e botsa. Ba ne ba tlhoka fela go ikanya Ene yo o neng a ba neile ditaelo tseo.

Gone jaanong, o ka tswa o lebane le maemo a a lebegang a ka se rarabologe, mme Modimo o go bolelela gore o tswelile pele. Go tsamaya ke sesupo sa tumelo. Tsogang, dirang mo go tlhokegang teng, dirang le eleng kgwebo e nnye fela kana sepe fela ka tumelo, mme lo tla bona dithaba di tsamaya. Ga go na sepe se se tla go thibelang go nna ngwana wa Modimo. Tswelile o tsamaya.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tla nna ke ntse ke tsamaya. Keresete mo go nna ke tsholofelo ya kgalalelo yotlhe. Thaba nngwe le nngwe mo botshelong jwa me e fetoga lebala ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Duteronome 28:12

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Joshua 21:13-23:16

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, March 14

FOCUS

Mathaio 14:30 (KJV)

Mme ya re a bona phefo e e thata, a boifa, mme ya re a simolola go nwela, a goa a re: “Morèna, nkgolola”.

Maatla a go fitlhelela sengwe le sengwe a fithilwe mo go tsepamiseng mogopolo. Fa kgatlhego ya gago e le mo mokgeleng wa gago fela, o kaela boitshwaro jwa gago, ditshwetso tsa gago, le dilo tse o di dirang. E ka ne re le mo bodireding kana mo go sengwe le sengwe, go botlhokwa thata gore re tlhoma mogopolo. Fa Jesu a ne a bitsa Petere go tswa mo mokorong, Baebele e tlhomamisa gore o ne a simolola go tsamaya mo godimo ga metsi. Ga ke itse gore go diragetseng ka selekanyo sa dimolekhule tsa metsi, mme fa Mong wa rona a go bitsa, melao yotlhe e tla nna e sa dire. Ka maswabi, fa Petere a leba phefo, o ne a simolola go nwela. Fa a ne a tlhoma mogopolo mo go Jesu, o ne a nna a ntse a phaphasela, mme ka yone nako eo a retologa mme a leba phefo, o ne a simolola go nwela.

O se ka wa tlhoma mogopolo mo phefong; tlhoma mogopolo mo mokgeleng wa gago. O se ka wa tshwenyega ka gore metswedi ya dikgang kgotsa ditsala tsa gago di reng. Ke phefo fela. Le ka motlha o se ka wa letla go akanya ka dilo tse di sa siamang go go itaya tsebe; nna o tlhomile mogopolo mo go se o se dirang. Go na le batho ba ba go tlhoileng le dilo tse di go itayang tsebe, mme o se ka wa letla gore di go fapose mo go se o se akanyang. Tsamaya o ye go dira tiro e o e bileditsweng le e o e abetsweng, mme o tla bona seatla se se maatla sa Modimo se simolola gone jaanong jaana ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Mogopolo wa me o phepa e bile ke kgona go bona sentle. Ga ke na go itewa tsebe ke go dira thato ya Modimo le boikaelelo jwa gagwe ka botshelo jwa me. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 4:25

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Joshua 24; Baatlhodi 1-2

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, March 15

DITLHARABOLOLO TSE DIKGONATLHA

Diane 17:22 (KJV)

Pelo e e itumetseng e molemo jaaka setlhare, mme mowa o o hutsafetseng o omeletsa marapo.

Dimilione tsa batho di swa letsatsi le letsatsi ka ntlha ya malwetse a a farologaneng. Le mororo mekgatlho e e farologaneng e tsenya madi a mantsi mo dipatlisisong tsa kalafi, ga go na kalafi ya malwetse mangwe. A o ne o itse gore nako le nako fa o nyenya e bile o itumetse, o tshaba dikokelo? Malwetse a le mantsi a bakwa ke go ngomoga pelo le go sa lekalekane ga maikutlo.

Diane di bolela gore o itumele, o itumele, mme o itirele molemo wa gago. Mmele wa gago o ka fodisiwa motlhofo ke go itumela go na le go nwa diokobatsi di le dintsi letsatsi le letsatsi. O ka tswa o ile wa utlwiwa botlhoko ke mongwe, mme o ka tlhopha go ipela. Motho yo o go diretseng phoso o nna mo pelong ya gago a sa go duedise mme o e hupetsa ka bogale. Ba itshwarele mme o tlhophe go itumela. Nyenya fa o le mo mathateng, mme o tla nna le botsogo jo bo botoka. O tla tswelala pele o na le botsogo jo bo molemo.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Lorato, kagiso le katlego ke tsa me. Ke tlhopha go itumela. Boitumelo jwa me ke jone jo bo tlang pele mo botshelong jwa me, mme ga go na sepe se se ka bo nkamogang ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bafilipi 4:4

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Baatlhodi 3-5

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, March 16

KGWETLHO E E Molemo

1 Timotheo 1:18 (KJV)

Taolo eo ke e go neela, wena Timotheo, morwaaka, ka fa dipolelelong pele tse di kileng tsa buiwa ka ga gago, gore o tlabane tlabano e e molemo ka tsona,

Fa o utlwa go twe “ntwa e e molemo”, seo se raya gore gape go na le ntwā e e bosula. Paulo o ne a kgothaletsa Timotheo gore a lwe ntwā e e molemo a dirisa dipolelelopele tsothe tse a neng a di neilwe. Boporofeti ke sebetsa, ke sebetsa se o ka se dirisang go lwa. Fa fela o sena go bolelelwa pele, o tla kgona go lwa. Ga go na badimona kgotsa sepe se se ka go thibelang ka gonne o dumela mo go se o se lwelang.

Bibela ke lefoko le le tthomamisegang thata la boporofeti, ka jalo ga go na modumedi ope wa Bibela yo o ka reng ga a ise a ko a amogele boporofeti. Dirisa tsholofetso nngwe le nngwe ya Modimo e e mo dikwalong tse di boitshepo kgotsa lefoko lengwe le lengwe le le siameng le le buiwang ka wena go lwa. Bolelela batho ba ba go dikologileng le sengwe le sengwe se se amanang le botshelo jwa gago gore ga o ka ke wa thibelwa ka ntlha ya boporofeti jwa gago. Ga o kitla o swa go fitlha o bona seno se diragala mo leineng la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke na le lefoko la boporofeti le le malebana le bodiredi jwa me, lelapa la me, kgwebo ya me le dilo tse dingwe. Loso ga se kabelo ya me. Ke tla tshela go bona boporofeti jwa me bo diragadiwa. Aleluya.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Jeremia 1:12

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya Baebele ya gompieno: Baatlhodi 6-7

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, March 17

MAATLA A LEFOKO LA GAGWE

Pesalema 138:2 (KJV)

Ke tlaa obama ke lebile kwa tempeleng ya gago e e boitshepo, ke baka leina la gago ka ntlha ya bopelonomi jwa gago jwa lorato le ka ntlha ya boammaaruri jwa gago; gonne o godisitse lefoko la gago bogolo go leina lotlhe la gago.

Fa ke bua ka maatla, o ka nna wa akanya ka baengele le maatla a a fetang a tlhologo a a kwa ntle ga lefatshe. Mme go na le sengwe se se maatla go feta leina la Modimo ka Boene - Lefoko la Gagwe. Lefa go ka lebega go le motlhofo, Modimo o dira dilo go ya ka ditekanyetso tsa Lefoko la Gagwe. Ga a dire sepe kwantle ga Lefoko la Gagwe. Le kwa godimo ga leina la Gagwe, ke gone ka moo fa o ya go batla Lefoko, ka metlha o tla boang o na le bosupi.

Fa o ntse o bala molaetsa ono wa boporofeti, o tla bo o tletse ka maatla a Modimo. Tlhopha go bala Lefoko mme o le tthaloganye. Gola mo bopelonoming ka Lefoko la Gagwe. Ke lefoko le le tthomamisegang thata la boporofeti. Ke laela le go bolela gore fa o ntse o bala lefoko leno, go na le phetogo le go fetoga mo botshelong jwa gago ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke ya kwa Lefokong, mme bosupi jwa me bo tthomame. Ke laela le go bolela gore ke tthomile tsela e ke tshwanetseng go e latela ka Lefoko la Modimo. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Timotheo 3:16-17

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: Baatlhodi 8-9

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, March 18

GO SETSE GO SETSE GO SETSE GO KOPILWE

Mathaio 9:37 (KJV)

Ke fa a raya barutwa ba gagwe a re: “Thobo e kgolo, mme badiri ga ba banene.

Bokeresete jo bo se nang go gapa meya ke jwa nama. Tiro ya go gapa meya ga se ya baruti fela mme ke ya Mokeresete mongwe le mongwe. Morena Jesu Keresete o ne a re, “Bonang, thobo e siametse go rojwa”. (Johane 4:35) Lefa go ntse jalo, batho ba le bantsi ba dira diipato tsa gore lefatshe la bone le thata, tota le baruti. Ela tlhoko gore Jesu ga a ise a ko a re re lebe fa fatshe mme o ne a re re lebe kwa godimo”. O ne a re thobo e siametse go rojwa; tiro ya lona ke go bolelela ba bangwe molaetsa ono ka molomo kgotsa le e leng ka go anamisa thapelo eno.

O se ka wa senya molaetsa. Go tloga ka yone nako eno, bolelela mongwe molaetsa ono. Thusa mokaulengwe kana kgaitsadi go amogela Keresete. Nna sedirisiwa sa go gapa meya. Dira lenaane la gore o tlisitse meya e le kae mo Bogosing. Abelana molaetsa, o se ka wa o senya!

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke modiredi wa poelano; botshelo jwa me ke go tlatsa Paradise le go fedisa dihele. Ke ikana go direla Efangele ya Morena wa rona Jesu Keresete go fitlha ke gololwa. Kgalalelo e nne go Modimo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Diane 11:30

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Baatlhodi 10-13

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, March 19

BAGANETSI BA GA KERESETE

Ditiro 15:26 (KJV)

e le banna ba ba beileng botshelo jwa bone mo kotsing ka ntlha ya leina la Morena wa rona Jesu Keresete.

Ke utlwile batho ba le bantsi ba bolela gore ba intsha sethabelo thata mo Modimong ka ntlha ya se ba se dirang mo ntlong ya Morena. Tlhaloganyana gore botshelo jwa gago ga se jwa gago; ke jwa Modiri wa gago, ke gone ka moo o tshwanetseng go ineela mo go Ene ka botlalo. Lokwalo lwa rona lo bua ka banna ba ba ileng ba tsenya matshelo a bone mo kotsing ka ntlha ya leina la Morena wa rona Jesu Keresete. Ba ne ba iketleeleditse go latlhegelwa ke sengwe le sengwe ka ntlha ya Efangele.

A o ile wa tsenya sengwe le sengwe mo kotsing ka ntlha ya Efangele? Tlhopha tsela ya ga Keresete mme o anamise molaetsa wa Gagwe ka mathagatlhaga. Go ka nna ga lere pogiso, lethoo, le kgobo, mme lefa go ntse jalo maduo a magolo kwa bofelong. O na le pitso e e kwa godimo ya go anamisa molaetsa wa Morena wa rona Jesu Keresete. O ka tswa o amogetse Jesu fa o ntse o bala molaetsa ono; kgato e e latelang ke go o bolelela mongwe. Tsamaya mo ditirong tsa Bogosi; gapa meya go fitlha o gapiwa.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke na le bopelonomi jwa Modimo jwa go ya go tlisa meya e mentsi mo Bogosing. Bakaulengwe le bokgaisadi ba me ba ba iseng ba bolokwe ba tla bolokwa ka ntlha ya me. Ke a go leboga Morena Jesu ka ntlha ya bopelothomogi jwa go gapa meya gore e tsene mo Bogosing jwa Modimo. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Ditiro 17:6

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: Baatlhodi 14-16

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, March 20

DIKGOLWANE TSA GO GOGOLOGELWA

Pesalema 69:30 (KJV)

Ke tlaa baka leina la Modimo ka pina, ke tlaa o godisa ka tebogo.

Digalase tse di godisang di dirisiwa go bona sengwe sentle. Fa o ka baya galase e e godisang mo tshoswaneng, o tla bona dintlha tse o neng o sa di lemoge pele. Fa Baebele e re go galaletsa Modimo, go raya go mo leba ka tsela e e botoka. Fa mathata a gago a lebega a le magolo, ba bolelele ka Modimo yo mogolo yo o bopileng lefatshe go tswa mo go se nang sepe - Mmopi yo o sa bopegeng wa lobopo.

O ntse o bolelela Modimo ka mathata a gago, mme gompieno, tlhopha go bolelela Modimo wa gago yo mogolo ka mathata a gago. Mo tiotlomatse fa o lebane le mathata. Rerela bolwetse joo ka Modimo yo o fodisang mefuta yotlhe ya makoa. Ga o tlhoke sepe; o obamela Modimo yo o nang le dikgomo mo dithabeng di le diketekete. Rerela seemo seo se se dirang gore o se ka wa kgona go robala mme o se bone se wela fa fatshe gompieno ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga go na thaba epe e kgolo go feta Modimo wa me. Dilo tsoitlhe tse di amanang le botshelo jwa me di a neelwa e bile di lekane ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Pesalema 34:1

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Baatlhodi 17:1-20:11

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, March 21

ALPHA LE OMEGA

Tshenolo 22:13 (KJV)

Ke nna Alefa le Omega, wa ntlha le wa bofelo, tshimologo le bokhutlo.

Go tihaloganya thuto ya motheo ya bodumedi go tla go thusa go tihaloganya gore dipuo tsa ntlhantlha tsa Baebele, di balwa go tswa kafa mojang go ya kafa molemeng e seng go tswa kafa molemeng go ya kafa mojang. Seno se raya gore polelwana e e reng "Alefa le Omega" tota ke "Omega le Alefa". Modimo yo re mo obamelang ke Ene yo o simololang ka bokhutlo pele ga tshimologo. Bibela tota e bolela gore Keresete o ne a bapolwa pele lefatshe le thaiwa mo go rayang gore bokhutlo bo ne jwa wediwa pele a tsholwa ke Maria. Modimo o ne a dira gore o nne le sengwe le sengwe se o se tlhokang, mme o ne wa segofadiwa ka masego otlhe a mmele le a semoya le e leng pele ga o nna teng.

Dimilione tse o neng o di batla di setse di tlisitswe, botsogo jwa gago ke selo se se fetileng mo matlhong a gagwe. Kopa masego a gago gompieno fa o ntse o dira melao le dipolelo tsa semoya. Modimo o go neile sephuthelwana se se feletseng mme ga go na sepe se se tlhaelang kgotsa se se tlhaelang mo leineng la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Madi a me, go fodisiwa, go tlhatlosiwa maemo le dilo tse dingwe tsothle ke di neilwe ka leina la ga Jesu. Ke kokoanya dilo tse ke di kokoantseng. Ga nkitla ke tlhoka sepe mo leineng la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Petere 1:3

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Baatlhodi 20:12-21:25; Ruthe 1:1-2:13

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, March 22

BATLHAKGISI BA BA ITSANG SELO SA SETLHOGO

Ditiro 19:15 (KJV)

Mme mowa o o bosula wa ba fetola wa re: “Jesu ke a mo itse, le Paulo ke a mo itse; mme lona lo bomang?”

Lefatshe leno le tletse ka batho ba go tweng ke “batho ba ba tumileng”, ba ba itsegeng ka mabaka a a farologaneng. Go na le batho ba ba itsegeng mo lefatsheng la mmatota, mme go ka kgonega gore motho a nne motho yo o itsegeng mo lefatsheng mme a sa itsiwe mo lefatsheng la semoya. Leba temana ya rona ya gompieno - bomorwa Sceva ba ka tswa ba ne ba ratiwa thata mo kerekeng ya bone ka gonne rraabone e ne e le moruti, mme mo dilong tsa semoya, ba ne ba sa itsewe.

Fa ledimona le ne le re, “Paulo ke a mo itse”, lefoko ‘itse’ le raya go tlwaelana le go nna le kitso ya boitemogelo ka mongwe. Paulo o ne a ratiwa thata jaana mo moyeng mo e leng gore le badimona ba ne ba mo itse, mme ba ne ba sa kgone go ganetsana le ene tota le fa a ne a le mo lefatsheng. Iphepe ka Lefoko la Modimo mme o rapele go fitlha o amogelwa ke moya. Nna motho yo o itsegeng wa semoya, mme fa o itsege mo moyeng, ga go na maatla ape a mmele a a ka go emelang. O nna motho yo o sa batleng go dira dilo ka tsela ya gagwe, ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Lefoko la Modimo ke lone le ke le dirisang. Ke gola mo bopelonoming ka Lefoko. Ke laola mo moyeng le mo mmeleng ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baroma 15:17

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: Ruthe 2:14-4:22; 1 Samuele 1

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, March 23

BAKWADI BA MO LEFATSHENG Lotlhe

Mathaio 28:19-20 (KJV)

Ke gōna tsamaeañ, lo dihè merahe eotlhe barutwa, lo ba kolobetsè mo ineñ ya Rara, le ya Morwa, le ya Mōea o o Boitshèpō; Lo ba rutè go tlhōkōmèla dilō cotlhe tse ke di lo laoletseñ. Me bōñañ, ke bo ke nntse ke na le lona ka metlha eotlhe, le go ea bokhutloñ yoa metlha. A go nne jalo.

Lefelo la thlotlheletso le kaya lefelo le motho kana setheo se amang mo go lone. E ka nna ya bo e le kgwebo, e e akaretsang gore kgwebo e ka ama batho go le kana kang. Temana ya rona ya gompieno e bontsha gore Modimo o re biditse gore re nne bareetsi ba lefatshe lotlhe. O ne a re bitsa gore re dire merafe barutwa, eseng metse e mennye fela kana ditlhopho tsa disele. O batla gore o dire gore Amerika yotlhe, Afrika, kana Asia e tshwane le setlhopho sa gago sa disele.

O itse dilo tse dintsi go feta batho ba mo lefelong la lona. O se ka wa nna fela mo lefelong le o nnang mo go lone. Leba dilo tsotlhe ka tsela e Modimo a di lebang ka yone; o laleditswe go dira sengwe se segolwane. A pono kana mogopolo oo wa gago e nne wa lefatshe lotlhe, e seng wa mo lefelong le le rileng fela. O direla Modimo yo o sa iphitlheleng mo teng ga khukhwane; o laola sengwe le sengwe, e bile ke Mong wa sone sotlhe. Tsamaya gompieno mme o fenyè dinaga ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ditšhaba di nkemetse, mme gompieno ke tlhopho go itshupa gore ke galaletsa Modimo. Ke laela le go bolela gore ga go na sepe se se ka nthibelang ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Jeremia 1:10

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: 1 Samuele 2-4

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, March 24

MOKGWEETSI YO O SA Tlwaelegang

Johane 14:26 (KJV)

Mme Mogomotsi, e bong Mowa o o Boitshepo, o Rara o tlaa o romelang mo leineng la me, one o tlaa lo ruta dilo tsotlhe, o bo o lo gakolola dilo tsotlhe tse ke di lo boleletseng.

Dikhampani tse dikgolo kgotsa ditšhaba tse dikgolo ke matswela a maano a magolo. Mekgwa e e siameng ke yone e e kgaoganyang ba maemo a a kwa godimo le ba ba tlwaelegileng. Gone jaanong, se o se tlhokang go tswa mo seemong seno ke leano le le molemolemo. Potso ya gago ke gore, ke eng se se dirang gore go nne le leano le le molemo, kgotsa nka le bona kae?

Fa Baebele e tlhalosa Moya o o Boitshepo e re ke Mogakolodi yo o Gakgamatsang, bokao jo bo siameng ke go re ke Moitseanape yo o Gakgamatsang; ke sone se Moya o o Boitshepo e leng sone. O na le ditsela tsotlhe tsa go go golola mo maemong a o leng mo go one. Rapela mme o iphe nako ya go buisana le Moya o o Boitshepo; ke Tsala ya gago mo dilong tsotlhe, mme o tla go kaela mo dilong tsotlhe. Rapela Modimo mme o kope Moya o o Boitshepo gore o go kaele mo go sengwe le sengwe. Phenyio le katlego ke tsa gago ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Moya o o Boitshepo ke Tsala ya me; ke kaelwa sentle malatsi otlhe a botshelo jwa me. Kgwebo ya me e tla tswela go atlega ka leina la ga Jesu. Katlego ke ya me, mme go tlhatlosiwa maemo ke bosupi jwa me jwa letsatsi le letsatsi. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Johane 16:13

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSİ A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: 1 Samuele 5:1-9:10

www.goodnewsdailydevotional.com



Labobedi, March 25

BEINE E NTSHA

Luke 5:37 (KJV)

Le gone ga go na ope yo o tshelang bojalwa jwa mofine jo boshwa mo makukeng a a tsorefetseng; go seng jalo bojalwa jwa mofine jo boshwa bo tla phantsha makuka mme bo tla tshologa, le makuka a tla senyega.

Modimo o maatla e bile ka metlha o na le sengwe se sesha se se tla go gakgamatsang wena le lelapa la gago. Ba le bantsi ba ngaparetse mekgwa le ditiro tsa bogologolo, ba sa itse gore Modimo o rile O tla dira sengwe se sesha mo go lona. Bibela e bolela gore ga o kake wa tsenya bojalwa jwa mofine jo boshwa mo makukeng a a tsorefetseng; go seng jalo, bo tla phatloga. O tshwanetse go nna le bokgoni jwa go amogela masego pele Modimo a a go naya. Tlosa mekgwa yotlhe ya bogologolo e o neng o e tlwaetse mo mogopolong wa gago mme o letle Modimo gore a dire sengwe se sesha mo botshelong jwa gago. Nna lekuka leo le lesa la beine go tshola masego a masha.

Wena wa pele o ka tswa o ne o le setshwakga e bile o le ditlhong, mme gompieno, fetola seemo ka maatla a Moya o o Boitshepo. Fa o ntse o amogela lefoko leno, moya wa gago o a tokafadiwa gore o kgone go amogela masego a masha a Morena. Ga lo a tlwaelega, ga lo tshwane le ba bangwe; ganang mekgwa yotlhe ya lefatshe mme lo direle Modimo sebaka. Gompieno ke go laela le go go bolelela gore Modimo o tla dira sengwe se sesha mo botshelong jwa gago.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke sejana se sesha sa beine e ntsha. Ke na le tshiamelo ya go tsaya dithoto, dikgwebo, bodiredi, le dilo tse dingwe tsothle ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Baefeso 4:23-24

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: 1 Samuele 9:11-12:18

www.goodnewsdailydevotional.com



Laboraro, March 26

BOITSHWARO JWA MOYA

1 Bakorintha 13:12 (KJV)

Gonne jaanong re bona ka seipone ka tsela e e letobo, mme ka nako eo re tla bona difatlhego di lebanye. Jaanong ke itse ka bontlhannngwe fela, mme ka nako eo ke tla itse ka botlalo fela jaaka le nna ke itsiwe ka botlalo.

Se o leng sone ke maatla a a go bulelang dikgoro fa dilo tse dingwe tsotlhe di didimetse. Fa poresidente wa naga ya lona a kgweetsa mo tseleng, selo se se dirang gore batho ba se ka ba kgona go tsamaya sentle ke go itse gore ke mang yo o tlang. Go itse fela gore mongwe yo mogolo mo go wena o a tla go ka dira gore o itshware ka tsela e e rileng. Lebaka la go bo re itsege re le bana ba Modimo ke lone le le re nayang maatla a moya a go laola lobopo lwa semoya le lwa mmatota.

Bibela e thomamisa gore fa re ntse re iphepa ka Lefoko la Modimo ka dikwalo le dithero, re fetolwa go nna batho ba ba tshwanang le Modimo. Re nna le se re leng sone ka gonne re bopilwe mo setshwanong sa Modimo. Ga go na lebaka la go palelwa; o itse gore o motho wa mofuta mang mo matlhong a Modimo. Ga lo a atholwa; lo ratiwa, mme yo o mo go lona o mogolo go feta yo o mo lefatsheng. Tsogang mme lo laole matshelo a lona. O leitlho la Modimo ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ke tshotswe ke tswa kwa godimo, mme ke tshela ka kwa godimo ga maemo. Ke tla tswelela ke tshela botshelo jwa letlotlo ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

2 Petere 2:9

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: 1 Samuele 12:19-14:42

www.goodnewsdailydevotional.com



Labone, Mopitlwe 27

E E THUSEDITSWENG KE MAKGOKGO

1 Samuele 17:45 (KJV)

Dafide o ne a raya Mofilisitia yoo a re: “Wena o tla kwa go nna ka tšhaka le ka lerumo le ka thebe, mme nna ke tla kwa go wena ka leina la ga Jehofa wa masomosomo, Modimo wa masomosomo a Iseraele, yo o mo kgobileng”.

Fa o bona lepodise le lennye la mosadi le eme fa thoko ga tsela, le ka go emisa motlhofo mme ruri o tla le ikobela. Lebaka la go bo o mo ikobela ga se ka gonne e le modiredimogolo mme ke ka ntlha ya se se mo tshegetsang. A ka tswa a le monnye ka mmele, mme kafa morago ga gagwe, go na le puso yotlhe e e nang le maemo otlhe a yone a taolo. Sengwe le sengwe se ikaegile ka gore ke eng se se go tshegetsang. Dafide o ne a le monnye thata fa a bapisiwa le Goliathe, mme o ne a engwe nokeng ke magodimo.

Gape lo tshegeditswe ke maatla a a tswang kwa godimo, mme yo o mo go lona o mogolo. Lebana le kgwetlho nngwe le nngwe le maatla mangwe le mangwe ka leina la ga Jesu. O tla atlega motlhofo fela ka gonne ga o tshegediwe ke bokgoni bope kana maatla ape a mmele mme o tshegediwa ke Modimo. Tsamaya o ye go fenyha.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Legodimo ke lone le le ntshireletsang. Ke lwantsha maatla ape fela a a sa siamang. Dikgoro tsa me di bulegile ka maatla le ka go tloদিwa ke Moya o o Boitshepo. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 13:5

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: 1 Samuele 14:43-17:25

www.goodnewsdailydevotional.com



Labotlhano, March 28

GO FETA BAFENYETSI

Baroma 8:37 (KJV)

Nnyaa, mo dilong tseno tsotlhe re gaisa bafenyi ka ene yo o re ratileng.

Dintwa di na le dikgato di le mmalwa: go ipaakanyetsa, go lwa le go fenyi. Fa Baebele e bolela gore ga re bafenyi fela, e bontsha sengwe se seshi. Bafenyi ba santse ba lwa le go lwa le mmaba, mme ba ba fetang bafenyi ba setse ba fentse ebile ba dutse mo phenyong. Ba leba ba bangwe ba lwa ka gonne ba setse ba fetile selekanyo sa go lwa.

Mmaba o ne a fenngwa dingwaga di le diketekete tse di fetileng mo sefapaanong. Jaanong ke nako ya gore re itumelele thopo ya ntwi. Satane le masomosomo a gagwe ba kafa tlase ga dinao tsa rona - ke gone kwa ba tshwanetseng go nna teng. Ga go na sepe se se tla kgonang go go ganetsa ka gonne o dutse mo boemong jwa phenyo mo leineng la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Ga ke tlhole ke kgona go lwa le mmaba. Ke setse ke mo fentse ka leina la ga Jesu. Katlego ya me, go tthatlosiwa maemo, le koketsego di tlhomame mo Leineng la ga Jesu Keresete. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Johane 19:30

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: 1 Samuele 17:26-19:24

www.goodnewsdailydevotional.com



Matlhatso, March 29

GO LAOLWA GA DITLHABA

Ditiro 9:10 (KJV)

Mme go ne go na le morutwa mongwe kwa Damaseko yo o bidiwang Ananiase. Mme Morena a mo raya mo ponatshegelong a re: “Ananiase!” Ene a re: “Ke fano, Morena”.

Fa moetedipele wa puso a etela lefelo lengwe, lefelo leo le nna lefelo le le sireletsegileng thata. Mapodise le badiredi botlhe ba pabalesego ba tla nna gongwe le gongwe. Fa o tseno mo tikologong e e ntseng jalo, ka bonako fela o lemoga gore go na le mongwe yo o nang le tlhotlheletso e kgolo. Seno ke go laola naga ka tsela ya mmatota, mme gape go na le taolo ya semoya e o ka nngang le yone jaaka ngwana wa Modimo.

Fa Paulo a ne a leka go tseno mo kgaolong e e laolwang ke dithapelo tsa ga Ananiase, o ne a itewa ke legadima. Botshelo jwa gago jaaka ngwana wa Modimo ga bo letlelelwe ke Satane le balatedi ba gagwe. Boloka dithapelo tsa gago mo lefelong la semoya mme o dire lefelo le le sireletsegileng kgatlhanong le maano a mmaba. Fa o ntse o rapela gompieno, o aga kago e e thata kgatlhanong le diabololo le maano othe a gagwe. O tla tswelala pele o tsamaya ka phenyo le maatla mo Leineng la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Botshelo jwa me ga bo a letlelelwa Diabololo le balatedi ba gagwe. Ke gana tiro nngwe le nngwe ya lefifi e e tshaselang botshelo jwa me ka leina la ga Jesu. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Jeremia 1:10

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompieno: 1 Samuele 20-22

www.goodnewsdailydevotional.com



Sontaga, March 30

GO TLHALOSETSA LEFATSHE

Mareko 5:10 (KJV)

Mme a mo rapela thata gore a se ka a ba leleka mo lefatsheng leo.

Fa Jesu a ne a tla tloga a leleka badimona (Legione) mo mothong yo o neng a tsenwe ke badimona, ba ne ba mo rapela gore a se ka a ba leleka mo nageng eo. Le fa gone go ne go sa kgonege gore ba ka nna mo mothong yono, ba ne ba leka go buisana le Jesu Keresete gore ba nne mo kgaolong eo. Ba ne ba iketleeditse go tlogela motho yoo mme e seng tikologo e a neng a nna mo go yone. O ka nna wa bo o golotswe jaaka motho mme o santse o bereka kana o nna mo tikologong e e kgotletsweng. Bana ba gago ba ka nna ba bo ba gololesegile mme ba sa ntse ba ithuta mo sekolong se se tletseng badimona.

Lefoko la Modimo le thapelo ke tsone di ka re thusang gore re se ka ra tshwakgolwa ke dilo tse di kotsi. Tikologo yotlhe e o leng mo go yone e tla tsibogela seemo sa gago fa o ntse o gola mo Lefokong le mo kitsong ya ga Jesu Keresete. Ga o monnye mme o na le maatla a go diga dikago tse di thata. Laela o bo o itsise gore lefelo la gago la tiro, legae la gago, le tikologo nngwe le nngwe e e go amang e gololesegile ka Leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Lelapa la me ga le na madimona ape. Ke laela gore naga ya me e tladiwe ka Moya wa Modimo. Gongwe le gongwe kwa ke yang gone, badimona ba a roroma. Lefelo le ke nnang mo go lone ga le letlelelwe madimona. Aleluya.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Bahebera 4:12

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiono: 1 Samuele 23:1-25:31

www.goodnewsdailydevotional.com



Mantaga, March 31

Go Tlogela Dilo Tsa Nako e e Fetileng

Ekesodo 14:29 (KJV)

Mme Baiseraele bone ba ne ba tsamaya mo lefatsheng le le omileng fa gare ga lewatle, metsi a ntse jaaka lobota mo ntlheng ya bone ya le le jang le mo go ya la molema.

Fa Baiseraele ba ne ba tswa mo bokgobeng jwa Egepeto, Morena o ne a tthomamisa gore ba kgabaganya Lewatle le Lehibidu mo mmung o o omileng. O ne a sa batle gore ba tsene mo Kanana ka seretse sa Egepeto. Ba ne ba tlogela bokgoba, khumanego le botlhoko. Modimo o ne a sa batle gore sepe sa dilo tseo se ba latelele mo botshelong jwa bone jo bosha. O ka tswa o ne o le mo lefatsheng, kgotsa o amogela Keresete gone jaanong jaana... ga go na sebaka sa masalela a Egepeto. O fetolwa mmele go nna botshelo jwa ga Jesu.

Ruri o sebopiwa se sesha mo go Jesu Keresete. Maleo a gago a nako e e fetileng le diphoso ga di tihole di le teng. O leofile mo nakong e e fetileng, mme ga go tihole go le jalo. Ga go na seretse sepe sa Egepeto se se tla lo latelang go ya kwa Kanana. Bolwetse le lehuma ga di na sebaka mo botshelong jwa gago jo bosha mo go Jesu. Fa re ntse re tswala kgwedi eno mme re tsena mo go e ntsha, ga go na go palelwa, go diega, kana go ganediwa go go tla dirang gore re tsene mo kgweding e ntsha ka leina la ga Jesu.

IPOLELO YA SEPOROFETO

Botshelo jwa me jwa nako e e fetileng bo fetile; ke na le botshelo jwa ga Keresete mo go nna. Ke ene tsholofelo ya kgalalelo yotlhe. Ke laela le go bolela gore Modimo o dira sengwe se sesha mo karolong nngwe le nngwe ya botshelo jwa me. A go nne jalo.

TSWELEDISA GO ITHUTA

Isaia 43:19

KGWETLHO YA GO BALA BAEBELE MALATSI A LE 365

Temana ya gago ya gompiano: 1 Samuele 25:32-30:10

www.goodnewsdailydevotional.com

MORENA WA RONA JESU KERESETE

Morena wa rona Jesu Keresete ke lentswe la kgokgotsho la tumelo ya Sekeresete, botshelo Jwa Gagwe le dithuto tsa gagwe di tlotlheleditse tsels ditso fela thata. Morena wa rona Jesu Keresete o itsege ka bopelotlhomogi jwa Gagwe jo bo sa tshwaneng le bope, bothale jwa Gagwe le ditiro tsa Gagwe tse di gakgamatsang. Molaetsa wa gagwe o ne o remeletse mo loratong, mo boitshwarelong le mo tsholofetsong ya botshelo jo bo sa khutleng, e e neng e naya botlhe ba ba dumelang mo go Ene tsholofelo le thekololo. Mo bodiheding jotlhe jwa Gagwe, O ne a ralala dinaga tsa Judea, a fodisa balwetse, a gomotsa ba ba bogang, le go ruta ka bogosi jwa Modimo jo bo sa khutleng.

Go amogela Jesu Keresete jaaka Morena le Mmoloki wa gago go raya go amogela dithuto tsa Gagwe le go laletsa boleng teng jwa Gagwe jo bo fetolang mo botshelong jwa gago. Ke loeto lo isang ko kgotsofatsang ya semowa, lo lo theilweng mo tumelong, mo loratong le mo tsholofetsong ya poloko.

Ka Morena wa rona Jesu Keresete, re bona nonofo, tsholofelo, le tsela e e isang kwa kagisong ya bosakhutleng. Go fodisiwa, kana go bolokwa, ke go ineela mo Modimong le mo thulaganyong ya Gagwe le maikaelelo a Gagwe ka matshelo a rona. Ke go tlogela ditsela tsa rona tsa bogologolo le go retologela kwa go Jesu Keresete, go mo kopa gore a re itshwarele maleo a rona le go re naya botshelo jo boshwa mo go Ene.

Baroma 10:9 ya re:

"Fa o ipolela ka molomo wa gago gore Yesu ke Morena, mme o dumela mo pelong ea gago gore Modimo o mo tsoitse mo bashwing, o tla bolokwa.

Poloko ke mpho e Modimo a re e nayang mahala mme re bo re nna bana ba Gagwe. Ke kamogelo mo lelapeng la Modimo e e sa kakeng ya dirololwa e bile ke go newa maatla a go tshela botshelo ka karetsa le ka botlalo ka maikaelelo a gore Modimo a bonale mo dibopiweg tsothle tsa Gagwe.

A O SETSE O KILE AMOGETSE JESU KERESETE?

RE GO LALETSA GORE O DIRE JESU KERESETE
MORENA WA BOTSHELO JWA GAGO
KA GO RAPELA THAPELO E;

"AO, MORENA MODIMO, KE TLA KWA GO WENA
KA LEINA LA GA JESU KERESETE. KE DUMELA KA
PELO YAME YOTLHE MO GO
JESU KERESETE, MORWA MODIMO OO TSHEL-
ANG, KE DUMELA GORE O SWETSE NNA MME
MODIMO O MO TSOSITSE MO
BASWING, KE DUMELA GORE O A TSHELA
GOMPIENO, KE IPOLELA KA MOLOMO WA ME
GORE JESU KERESETE KE
MORENA WA BOTSHELO JWA ME GO TLOGA
GOMPIENO, KA ENE LE KA LEINA LA GAGWE, KE
NA LE BOTSHELO JO BOSAKHULENG; KE
TSETWE SSHA. KEALEBOGA MORENA GO BO O
BOLOKILE MOWA WA ME! JAANONG KE
NGWANA WA MODIMO. HALELUJAH!"

REA GO AKGOLA!
JAANONG O NGWANA WA MODIMO.

To receive more information on how you can grow
as a Christian, please get in touch with us on

UK: +44 3333 448 612 / USA +1 240 781 6942
RSA +27 51 004 0209

www.uebertangel.org | www.goodnewsworld.com

TEMANA YA TSHIRELETSO

ISAIA 54.

14 KE AGEGILE KE THATA, KE TSEPAME MO TSHIAMONG. KGAKALA LE MATHATA APEGA KE TSHABE SEPE! KE KGAKALA LE POIT-SHEGO- _ GA E KITLA E NKATUMELA!

15 FA OPE A NTLHASELA, GA NTKITLA KE AKANYA KA NAKWANA GORE MODIMO O MO ROMILE. MME OPE A KA NTLHASELA, GA GONA GO DIRAGALA SEPE.

16 MODIMIO O BOPILE MOTHULA TSHIPI YO O GOTETSANG BOUBELO JWA GAGWE A BA A DIRA SEBETSA SE A SE LOGILENG BOLAYA. KE ENE GAPE O BOPILENG MOSINYI.

17 MME GA GONA SEBETSA SEPE SE SE KA NKGOLAFATSAHG SE SE DIRILWENG. MONGWE LE MONGWE YO O NTAFAFATSANG O TLA TSEWA E LE MOAKI. KE MOTLHANKA WA MODIMO KA JALO SE KE SE KE SE SOLOFELANG GORE MODIMO O TLA BONA GORE SENGWLE LE SENGWLE SE BEREKELA MOLEMO MO GO NNA.

SE KE SE MODIMO A SE BUANG LE NNA E BILE SE SE KITLA SE PALA KA LEINA LA GA JESU!

TRANSLATED FROM THE MESSAGE BIBLE IN ENGLISH

KAELO YA GAGO YA LETSATSISI LE LETSATSISI YA SEPOROFETO

The GoodNews Daily jaanong e teng ka dikgatiso tsa basha le bana, mmogo le kgatiso yone ya konokono, e e go gorosetsang lefoko la seporofeto letsatsi le letsatsi a a tswang ka tlhamamlalo mo pelong ya ga Moperofeti Uebert Angel. Dithapelo tsa go ineela tse di diretswe go dira gore mongwe le mongwe mo lelwapeng la gago a tshele go ya ka Lefoko la Modimo. Kgatiso ya bana e tlhalosa ka tumelo, lorato le ditsholofetso tsa Modimo ka tsela e e kgatlang le e e kgatlang, fa kgatiso ya basha yone e ba naya tshedimosetso e e boteng e e tla ba kaelang mo botshelong ka bothale le maatla a semowa. Letsatsi le letsatsi, amogela kaelo ya seporofeti e e diretsweng motsamao wa gago le Modimo, go sa kgathalesege gore o na le dingwaga di le kae! O se ka wa fetwa ke tshono eno mme o bone kgatiso ya gago ya mahala gompiono.



SCAN ME

KA MOPOROFETI UEBERT ANGEL

@GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL

WWW.GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL.COM

PONELOPELEYA LEFATSHE KA BOPHARA E TLHOKA THULAGANYO YA MADI YA LEFATSHE KA BOPHARA

NNA MOTSAYAKAROLO WA DIKGANG TSE DI MOLEMO LETSATSI LE LETSATS!

Ka go nna motsayakarolo yo o pelotshweu le yo o o thusang ka madi re kgona go abela lefatshe lotlhe bukana ya Dikgang tse di Molemo tsa boineelo Letsatsi le Letsatsi le go bua dilo tse di iseng di buiwe ka ga Tshenolo ya dikgang tse di molemo tsa Morena wa rona Jesu Keresete jaaka e rutilwa ke Motlotlegi Moperofeti Uebert Angel. Re kgona go ranola, go gatisa, le go anamisa bukana ya Dikgang tse di Molemo tsa boineelo Letsatsi le Letsatsi ka maeto a rona a thomo, letsholo la GoodNews On-The-Go, le go rotloetsa letsholo la Lefatshe/Puo go thusa go anamisa efangele. Nna motsayakarolo gape nna le seabe mo ponelopeleng e ya lefatshe ka bophara mme o kopanele le rona mo go isa molaetsa wa Modimo wa selegodimo kwa ditshabeng go ralala lefatshe ka Moengele wa rona wa Morongwa, eleng bukana e ya Dikgang tse di Molemo Letsatsi le Letsatsi.

**Ka Moporofeti
Uebert Angel**

@GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL

PARTNER AT: WWW.GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL.COM



PHOLO E BONOLO!

Moperofeti Uebert Angel ke sejana se se tlhophilweng ke Modimo go diragatsa thomo ya Modimo, e a e neilweng ka nako ya fa a ne a kopana le Morena ka tsela e e sa tlwaelesegang. Modimo o ne a mo laela go fodisa le go anamisa maatla a Gagwe a go fodisa mo ditšhabeng. Ka thomo eno, Moperofeti Uebert Angel o romilwe thomo e go itsise lefatshe ka maatla a Modimo a a fodisang. Ka go kaelwa ke Mowa o o Boitshepo, o ne a fodisa ka ditsela tse di gakgamatsang, digogela ko dikgakgamatsong tse dintshintsi mo e leng gore batho ga ba amogela pholo mo mmeleng fela mme gape ba ne ba bona kgalalelo le maatla a Modimo a a ka se kang a ganediwa.

Mo godimo ga tiro ya gagwe ya pitso ya boporofeti, Moperofeti Uebert Angel o eteletse pele tsamaiso ya go fodisa le go boloka batho mo lefatsheng lotlhe. Mo bodireding jwa gagwe, batho ba le bantsi ba itemogetse phetogo e kgolo mo tse di tshwaregang le mo semoweng. Fa batho ba amogela pholo ya bone, ba le bantsi ba tlamparetse le pholoso, ba ikutlwela le botlalo jwa go Lorato lwa Modimo lwa thekololo.ka go utlwa taelo ya Morena ga gagwe, Moporofeti Uebert Angel o tswelletse ka go roba dikgoreletsi, gore a gorose maatla a Modimo le go fetolwa ga matshelo lefatshe ka bophara.

Ka Moporofeti
Uebert Angel

FOR MORE VISIT: WWW.HEALINGINSTITUTE.ORG





ROTLOETSAPUO NNGWE

Nna Karolo ya rona mo loetong le le le gakgamatsang ka go rotloetsa le go abelana bukana ya Dikgang tse di Molemo tsa boineelo Letsatsi le Letsatsi gore re kgone go tsenelela mo dipelong tse di sedikadike tsa batho go re dikologa lefatshe. Mmogo, re ka anamisa molaetsa wa dikgang tse di molemo tsa tshhegofatso ya Modimo mo toropong nngwe le nngwe, mo mmileng mongwe le mongwe le mo lelwapeng lengwe le lengwe ka dipuo di le dintsi go ralala lefatshe. Kgwedi le kgwedi, badirimmogo le rona ba ba ineetseng ba anamisa dikgatiso tsa mahala tsa Dikgang tse di Molemo tsa boineelo Letsatsi le Letsatsi mo bathong ba ba kwa magaeng a dikhutsana, dikgolegelo, dikokelo, magae a batsofe, dikolo, maphata a puso, le mafelo a mangwe a le mantsi mo lefatsheng lotlhe. Re amogetsa bopaki jwa go pholosiwa, go fodisiwa, go tlamelwa, le tse dingwe tse dintsi Ka ntlha ya letsholo le la kanamiso ya dibukana tse lefatshe lotlhe. Nna karolo nngwefela le motsamao o wa Modimo o o galalelang ka go naya mongwe tshono ya go simolola botshelo sesha le tsholofelo e ntsha ya bokamoso.

Ka Moporofeti Uebert Angel

@GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL

SPONSOR AT: WWW.GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL.COM

E TENG KA DIPUO DI LE DINTSI

TSHOBOKO YA DIKGANG TSE DI MOLEMO LETSATSI LE LETSATSI

REKA
KGATSISO YA
GAGO
GOMPIENO!



Go Batla Lefoko la Modimo: go bulalela matlotlo a semowa ka Tshoboko ya Dikgang tse di Molemo Letsatsi le Letsatsi. Mo go latelelang botshelo jo modi konokono wa jone e leng Keresete, boineelo jo bo sa tshikinyegang mo Lefokong la Modimo le dira letlapa la kgokgotso. Tshoboko ya Dikgang tse di Molemo Letsatsi le Letsatsi, Tshoboko 1 e re naya tshedimosetso e e sa tshwaneng le epe mo loetong lo, ka go rulaganya efangele ka botswerere go ya ka ditlhogo tse di farologaneng gore re kgone go e ithuta mo go tseneleng le go thalaganya motlhofo.

Ka Moporofeti Uebert Angel

WWW.GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL.COM

RE A GO AMOGELA MO KGOLAGANYONG YA RONA YA MARANYANE! KA MOPOROFETI UEBERT ANGEL

RE ETELE MO MARANYANENG

WWW.GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL.COM


@GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL




Itemogele tlhohlheletso letsatsi le letsatsi le kgolo mo semoweng ka go etela karolo ya Good News Daily mo maranyaneng. Itatlhele mo Lefokong la gago la seporofeto la letsatsi le le nang le tshedimosetso e e ka go thusang fetola botshelo jwa gago. O se ka wa fetwa ke tshono ya go nonotsha tumelo ya gago le go itumelela Lefoko la Modimo. Etela maranyane a Good News Daily gompieno.

For more information visit: www.goodnewsdailydevotional.com
You can also send an email to: gnd@goodnewsdailydevotional.com
Or Call At: **USA: +1 (240) 781-6942 UK: +44 333 344 8612**
ZW: +263 773 195 955 RSA: +27 (51) 004-0209

LETSATSI LE LETSATSI



Tsena mo sethlopheng sa rona sa bareetsi ba lefatshe lotlhe ba ba simololang letsatsi la bone ka Dikgang Tse di Molemo Tsa Letsatsi le Letsatsi. Reetsa Dikgang Tse di Molemo mo maranyaneng a Spotify mme a nne tsala ya gago mo tseleng ya go gola semoyeng le ya boammaaruri jwa Baebele ka fa tlase ga tshenolo le dithuto tsa Moperofeti Uebert Angel.



LETSATSI LE LETSATSI



Re lo tlisetsa bopaki jwa mmatota jwa kafa Bukana ya Dikgang tse di Molemo tsa boineelo Letsatsi le Letsatsi di ileng tsa nna le tihlotheletso e kgolo ka teng mo matshelong a batho mo lefatsheg lotlhe ka go dirisa maranyane a rona a YouTube. Jaaka e le yone e gogang kwa pele mo di pading tsa lefoko tse di dirwang letsatsi le letsatsi, e amile matshelo a le mantsi, e anamisa molaetsa wa tsholofelo, lorato le tumelo. Ka dithuto tse di boteng tsa Moperofeti Uebert Angel, Bukana ya Dikgang tse di Molemo tsa boineelo Letsatsi le Letsatsi e setse e le sedirisiwa se se maatla go fetlola botshelo jwa gagogo rotloetsa mongwe le mongwe ka esi, malwapa le bana go tshela matshelo a a nang le maikaelelo ebile a kgotsafatsa.

Ka Moporofeti Uebert Angel



SUBSCRIBE NOW

@GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL

WWW.GOODNEWSDAILYDEVOTIONAL.COM



The Good News World Helplines

USA: +1 (240) 781-6942

UK: +44 333 344 8612

ZW: +263 773 195 955

RSA: +27 (51) 004-0209

www.goodnewsworld.com